

UNIVERZITET U TUZLI

**PRAVILNIK O RADU
UNIVERZITETA U TUZLI
(Drugi prečišćeni tekst)**

Tuzla, april 2022. godine

Na osnovu člana 51. stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju -prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 21/21), člana 50. stav (1) tačka l), a u vezi sa članom 292. stav (2) Statuta JU Univerzitet u Tuzli, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici 20.04.2022. godine utvrdio je Drugi prečišćeni tekst Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli, tako da isti glasi:

**PRAVILNIK O RADU
UNIVERZITETA U TUZLI
(Drugi prečišćeni tekst)**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o radu Univerziteta u Tuzli uređuju se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, odmori i odsustva, zaštita radnika, naknada štete, prestanak ugovora o radu, ostvarivanja prava i obaveze iz radnog odnosa, rad Sindikata i druga pitanja iz radnog odnosa radnika Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu: Univerzitet).

Član 2.

- (1) Radni odnos na Univerzitetu zasniva se stupanjem na rad radnika na osnovu zaključenog ugovora o radu.
- (2) Nakon zaključivanja ugovora o radu Univerzitet je dužan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: obvezno osiguranje) u skladu sa zakonom.

Član 3.

- (1) Prilikom stupanja radnika na rad, Univerzitet je dužan omogućiti radniku da se upozna s propisima u vezi sa radnim odnosima i propisima u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu, te ga je dužan upoznati sa organizacijom rada.
- (2) Univerzitet je dužan na prikladan način radniku učiniti dostupnim propise o zaštiti na radu, kolektivne ugovore, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta (u daljem tekstu: Pravilnik o sistematizaciji) i Pravilnik o plaćama.
- (3) Upoznavanje radnika sa opštim aktima Univerziteta vrši se putem web stranice i oglasnih tabli Univerziteta, te neposrednim uvidom u iste u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Član 4.

- (1) Univerzitet, kao poslodavac, utvrđuje mjesto i način obavljanja rada poštujući, pri tome, prava i dostojanstvo radnika, a radnik je obavezan prema uputama poslodavca, datim u skladu s prirodom i vrstom rada, lično obavljati preuzeti posao, te poštivati organizaciju rada i poslovanja na Univerzitetu, kao i zakone i opće akte Univerziteta.
- (2) Radnik ima pravo na pravičnu plaću, uvjete rada koji obezbeđuju sigurnost i zaštitu života i zdravlja na radu, te druga prava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, ovim Pravilnikom i ugovorom o radu.

Član 5.

- (1) Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno zakonom, kolektivnim ugovorom, ovim Pravilnikom ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, osim ako to zakonom nije izričito zabranjeno.
- (2) U slučaju kad odredbe ugovora o radu upućuju na primjenu odredaba ovog Pravilnika ili drugog općeg akta Univerziteta, tada odredbe tih općih akata postaju sastavni dio ugovora o radu.

- (3) Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuju odredbe zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu.

Član 6.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na lica muškog i ženskog roda.

II ZABRANA DISKRIMINACIJE

Član 7.

- (1) Na Univerzitetu je zabranjena diskriminacija radnika kao i lica koja traže zaposlenje po svim osnovama utvrđenim članom 8. Zakona o radu.
- (2) Na Univerzitetu je zabranjeno uzneniravanje ili seksualno uzneniravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uzneniravanje na radu ili u vezi sa radom (mobing) radnika kao i lica koja traže zaposlenje utvrđeno članom 9. Zakona o radu.
- (3) Odredbe ugovora o radu za koje se utvrdi da su diskriminirajuće po nekom od osnova utvrđenih članom 8. Zakona o radu, ništavne su.

Član 8.

- (1) Ukoliko radnik kao i lice koje traži zaposlenje smatra da je izloženo diskriminaciji po nekom od osnova utvrđenih Zakonom o radu ima pravo Rektoru podnijeti zahtjev za zaštitu od diskriminacije u roku od 15 dana od dana saznanja sa diskriminaciju.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana Rektor će odmah uputiti rukovodiocu organizacione/podorganizacione jedinice, odnosno generalnom sekretaru za Sekretarijat, koji će ispitati njegove navode i utvrditi osnovanost podnesenog zahtjeva.
- (3) Ukoliko lica iz stava (2) ovog člana mogu, u odnosu na vrstu i prirodu diskriminacije istu otkloniti, dužni su to odmah učiniti i o tome obavijestiti Rektora u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.
- (4) Ukoliko se radi o prijavljenom obliku diskriminacije koji zahtijeva provođenje postupka te utvrđivanje postojanja diskriminacije, lica iz stava (2) ovog člana dužna su odmah formirati komisiju za provođenje tog postupka i o tome obavijestiti Rektora u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.
- (5) Ukoliko se zahtjevu za zaštitu od diskriminacije ne udovolji u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja, radnik odnosno lice koje traži zaposlenje može u daljem roku od 30 dana podnijeti tužbu nadležnom sudu.

III ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

1. Uslovi za zaključivanje ugovora o radu

Član 9.

- (1) Ugovor o radu može se zaključiti sa licem koje ispunjava opće i posebne uvjete.
- (2) Opći i posebni uslovi za izbor i imenovanje nosilaca rukovodnih funkcija (Rektor, prorektori, rukovodioci organizacionih/podorganizacionih jedinica, prodekan, direktor za ekonomske poslove, generalni sekretar Univerziteta i drugi) utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom, odnosno i/ili Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta Univerziteta, u skladu sa Statutom Univerziteta.
- (3) Opći uslovi za izbor akademskog i nenastavnog osoblja utvrđuju se ovim Pravilnikom.
- (4) Opći uslovi koje lice, u smislu stava (3) ovog člana, mora ispuniti su:
- a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 - b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjeseta na koje aplicira,
 - c) da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjeseta na koje aplicira i
 - d) da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

- (5) Posebni uslovi za izbor akademskog osoblja utvrđeni su zakonom i Statutom Univerziteta, a za nenastavno osoblje Pravilnikom o sistematizaciji.

Član 10.

- (1) Ispunjavanje uslova za zasnivanje radnog odnosa dokazuje se vjerodostojnim dokumentima.
(2) Prije zaključenja ugovora o radu, novi radnik dužan je pribaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove, kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mesta za koje zaključuje ugovor o radu sa Univerzitetom, odnosno posebnu zdravstvenu sposobnost ako je ista, za pojedina radna mjesta, utvrđena Pravilnikom o sistematizaciji.

2. Forma i sadržaj ugovora o radu

Član 11.

- (1) Ugovor o radu zaključuje se u pisanoj formi i sadrži, naročito, podatke o:
- a) nazivu i sjedištu Univerziteta, kao poslodavca;
 - b) imenu i prezimenu, prebivalištu, odnosno boravištu radnika;
 - c) trajanju ugovora o radu;
 - d) danu otpočinjanja rada;
 - e) mjestu rada;
 - f) radnom mjestu na koje se radnik zapošjava i kratak opis poslova;
 - g) dužini i rasporedu radnog vremena;
 - h) plaći, dodacima na plaću, te periodima isplate;
 - i) naknadi plaće;
 - j) trajanju godišnjeg odmora;
 - k) otkaznom roku;
 - l) druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrđene kolektivnim ugovorom.
- (2) Ugovor o radu za akademsko osoblje, pored elemenata iz stava 1. ovog člana sadrži i:
- a) užu naučnu oblast ili nastavni/e predmet/e na koju je izabran,
 - b) izborni zvanje i
 - c) datum posljednjeg izbora u isto ili više zvanje, uključujući broj i datum konačne odluke o izboru.
- (3) Umjesto podataka iz stava (1) tačke g) do l) ovog člana, u ugovoru o radu može se naznačiti odgovarajući član zakona, kolektivnog ugovora, Pravilnika o radu ili Pravilnika o plaćama kojima su uređena ta pitanja.
- (4) Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto (intervju, testiranje i drugi oblici utvrđeni ovim Pravilnikom) i zaključivanja ugovora o radu od radnika se ne mogu tražiti podaci koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom, a naročito u vezi sa odredbom člana 8. Zakona o radu.
- (5) Univerzitet je dužan primjerak ugovora o radu uručiti radniku prije njegovog stupanja na rad.
- (6) Ako se sa radnikom ne zaključi ugovor o radu u pismenoj formi a radnik obavlja poslove za Univerzitet uz naknadu, smatra se da je zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, ako Univerzitet drugačije ne dokaže.

Član 12.

Univerzitet je dužan radniku, uz pismeni dokaz, dostaviti fotokopije prijava na obavezno osiguranje odmah na početku rada, kao i svake promjene osiguranja koja se tiče radnika.

3. Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu

Član 13.

- (1) Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno i određeno vrijeme.

- (2) Ugovor o radu koji ne sadrži podatke u pogledu trajanja, smatrać će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Član 14.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme obavezuje ugovorne strane, dok ga jedna od njih ne otkaže ili dok ne prestane na jedan od načina utvrđenih zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 15.

Ugovor o radu može se zaključiti i na određeno vrijeme, pri čemu je prestanak radnog odnosa unaprijed utvrđen tim ugovorom.

Član 16.

- (1) Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period duži od tri godine.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana ugovor o radu na određeno vrijeme zaključuje se sa licima izabranim i imenovanim na rukovodne funkcije: direktora za ekonomske poslove, generalnog sekretara izabranog i imenovanog po javnom konkursu i direktora Studentskog centra i to na period trajanja mandata kao i sa akademskim osobljem u skladu sa članom 19. ovog Pravilnika.
- (3) Sa licima izabranim i imenovanim na rukovodne funkcije: dekana, prodekana, voditelja univerzitetskog centra i generalnog sekretara Univerziteta izabranog i imenovanog po internom konkursu zaključuje se aneks ugovora o radu na period trajanja mandata.
- (4) Ugovor o radu može se zaključiti na određeno vrijeme i u slučaju:
- a) kada treba zamijeniti zaposlenika koji je privremeno odsutan (bolovanje, porodiljsko odsustvo, mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i dr.),
 - b) kada se privremeno poveća obim posla,
 - c) zapošljavanja lica po javnom pozivu Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno Kantonalne službe za zapošljavanje, za učešće u programu finansiranja zapošljavanja nezaposlenih lica, iz kojih se izuzima prijem akademskog osoblja,
 - d) zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom,
 - e) drugim slučajevima utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom.
- (5) Ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je zaključen.

Član 17.

- (1) Sa licima izabranim i imenovanim na dužnost Rektora i prorektora zaključuje se ugovor o obavljanju poslova Rektora, odnosno prorektora, za period trajanja mandata.
- (2) Tokom trajanja mandata Rektora i prorektora, prava i obaveze istih iz radnog odnosa miruju, počev od dana izbora, odnosno imenovanja, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije.
- (3) Ugovor iz stava (1) ovog člana sa Rektorom u ime Univerziteta potpisuje član Senata Univerziteta kojeg ovlasti Senat. Ovlaštenje za potpisivanje ugovora Senat daje na istoj sjednici na kojoj je izvršen izbor Rektora.
- (4) Sa izabranim prorektorom, Rektor Univerziteta zaključuje ugovor o obavljanju poslova prorektora.
- (5) Licu koje je obavljalo dužnost Rektora i prorektora, po isteku mandata ili prestankom mandata prije njegovog isteka po nekom od razloga utvrđenih Zakonom i Statutom, prestaje ugovor iz stava (1) ovog člana, a ponovo se aktiviraju prava i obaveze u skladu sa ugovorom o radu koji je imao zaključen prije izbora, odnosno imenovanja na dužnost.

4. Način zaključivanja ugovora o radu

Član 18.

- (1) Radni odnos na Univerzitetu zasniva se putem javnog konkursa, odnosno javnog oglasa (u daljem tekstu: konkursa, odnosno oglasa), izuzev u slučaju napredovanja ili reizbora akademskog osoblja zaposlenog na Univerzitetu.

- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, radni odnos na Univerzitetu može se zasnovati bez raspisivanja konkursa/oglasa u slučajevima:
- a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu ukoliko radnik za to novo radno mjesto ispunjava uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu,
 - b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do šest mjeseci, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto,
 - c) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
 - d) prijema u radni odnos na određeno vrijeme u slučaju neophodne zamjene iznenadno odsutnog akademskog osoblja do kraja semestra, uz saglasnost Ministarstva, bez mogućnosti ponovnog angažovanja i
 - e) zapošljavanja lica na određeno vrijeme po javnom pozivu Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno Kantonalne službe za zapošljavanje, za učešće u programu finansiranja zapošljavanja nezaposlenih lica, iz kojih se izuzima prijem akademskog osoblja,
 - f) prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 12 mjeseci ukupno za konkretno radno mjesto, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesrede ili epidemije zarazne bolesti u Kantonu, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, proglašenog od strane nadležnih institucija.
- (3) Univerzitet je obavezan prije zapošljavanja u smislu stava (1) i stava (2) tačke b) do f) ovog člana pribaviti prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.
- (4) Konkurs/glas objavljuje se u jednom od dnevних listova i na web stranici Univerziteta.
- (5) Konkurs/glas obavezno se dostavlja i Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najkasnije na dan njegove objave, radi objave putem njene web stranice.
- (6) Oglas ostaje otvoren 8 dana, a konkurs 15 dana, računajući od dana njihovog objavlјivanja u jednom od dnevnih listova.
- (7) Aneks ugovora o radu sa licima iz člana 16. stav (3) ovog Pravilnika, i ugovor o radu sa ostalim radnicima zaključuje Rektor.

4.1. Zaključivanje ugovora o radu sa akademskim osobljem

Član 19.

- (1) Ugovor o radu sa akademskim osobljem zaključuje se na osnovu konačne odluke Senata o izboru u akademsko zvanje donesene po internom konkursu ili po javnom konkursu za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i višeg asistenta, odnosno konačne odluke o prijemu u radni odnos izabranog asistenta koji prvi puta zasniva radni odnos.
- (2) Ugovor o radu sa akademskim osobljem zaključuje se u roku od 10 dana od dana konačnosti odluke o izboru, odnosno konačnosti odluke o prijemu u radni odnos izabranog asistenta.
- (3) Sa redovnim profesorom zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
- (4) Ostalo akademsko osoblje zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme i to na period na koji je izabrano, a po isteku tog izbornog perioda Rektor je dužan sa nastavnikom i saradnikom zaključiti novi ugovor o radu ukoliko je izabran u isto ili više akademsko zvanje.
- (5) Ukoliko je to za njega povoljnije, sa nastavnikom odnosno saradnikom iz stava (2) ovog člana će se, na njegov zahtjev, zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s tim da takav ugovor prestaje sa danom isteka izbornog perioda ukoliko nastavnik odnosno saradnik ne stekne uslove za napredovanje u više akademsko zvanje ili ne bude reizabran u isto zvanje.
- (6) Po zahtjevu nastavnika, odnosno saradnika iz stava (2) ovog člana, Rektor je dužan zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
- (7) Nastavniku odnosno saradniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme i bude izabran u više akademsko zvanje, Rektor će ponuditi novi ugovor o radu na određeno vrijeme

ili neodređeno vrijeme, kako je to za njega povoljnije, s tim da raniji ugovor o radu prestaje sa danom koji prethodi danu od kojeg mu počinje teći izborni period u višem zvanju.

4.2. Postupak zasnivanja radnog odnosa sa radnicima iz reda nenastavnog osoblja putem konkursa/oglasa

Član 20.

Na radna mjesta za koja je Pravilnikom o sistematizaciji, kao poseban uslov, utvrđena visoka stručna spremna, prijem u radni odnos vrši se putem konkursa, a na ostala radna mjesta putem oglasa.

Član 21.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom, na prijedlog rukovodioca organizacione ili podorganizacione jedinice, donosi Rektor, a u okviru slobodnih radnih mjesta u organizacionoj, odnosno podorganizacionoj jedinici utvrđenih Pravilnikom o sistematizaciji.

Član 22.

- (1) Na osnovu odluke Rektora iz člana 21. ovog Pravilnika, raspisuje se javni konkurs odnosno oglas (u daljem tekstu konkurs/oglas) koji se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice Univerziteta te se obavezno dostavlja i ustanovi iz stava (5) člana 18. ovog Pravilnika.
- (2) Konkurs/oglas iz stava (1) ovog člana sadrži slijedeće podatke:
 - a) naziv i sjedište Univerziteta, kao poslodavca,
 - b) naziv radnog mesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos,
 - c) opće i posebne uslove za prijem u radni odnos za radno mjesto,
 - d) kratak opis poslova radnog mesta,
 - e) naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme,
 - f) naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada,
 - g) potrebne dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova,
 - h) adresu na koju se dostavlja prijavni obrazac i dokazi, kao i naznaku gdje se prijavni obrazac može preuzeti,
 - i) rok za podnošenje prijave na konkurs/oglas,
 - j) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mesta za koji se raspisuje konkurs/oglas.

Član 23.

- (1) Urednom prijavom na konkurs/oglas smatra se uredno popunjeno PRIJAVNI OBRAZAC koji je sastavi dio ovog Pravilnika.
- (2) Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilaže dokazi naznačeni u konkursu/oglasu.
- (3) Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u konkursu/oglasu za prijem u radni odnos.
- (4) Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u konkusu/oglasu za prijem u radni odnos.

Član 24.

- (1) Rektor imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na konkurs/oglas.

- (2) Komisija se sastoji od tri člana i jednog zamjenika člana koje, rješenjem, imenuje Rektor iz reda zaposlenih.
- (3) Članovi komisije iz stava (2) ovog člana moraju biti zaposleni na radnom mjestu za koje je potreban najmanje isti stepen stručne spreme koja je utvrđena za to radno mjesto.
- (4) Izuzetno, ukoliko se ne može ispuniti uslov iz stava (2) i (3) ovog člana, za člana komisije može se imenovati drugo zaposleno lice, odgovarajuće stručne spreme, uz saglasnost Upravnog odbora Univerziteta.
- (5) Administrativno-tehničke poslove za komisiju obavlja sekretar komisije, kojeg istim rješenjem, imenuje Rektor iz reda zaposlenika sa završenim pravnim fakultetom.
- (6) U slučaju kada je konkurs/glas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, Rektor može imenovati jednu ili više komisija.
- (7) Članovi komisije u svom radu moraju biti nezavisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 4/19) (u daljem tekstu: Uredba o postupku prijema u radni odnos) i ovim Pravilnikom.

Član 25.

- (1) Član komisije će zatražiti od Rektora izuzeće od rada u komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u krvnom ili tazbinskom srodstvu do drugog stepena.
- (2) O zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana Rektor donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Član 26.

- (1) Komisija je obavezna najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije.
- (2) Komisija u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici.
- (3) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom.
- (4) Komisija radi u punom sastavu.

Član 27.

- (1) Pravo učešća u postupku izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.
- (2) Postupak izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.
- (3) Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog usmenog ispita sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana.
- (4) Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog usmenog ispita sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana. Pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, provodi se pismeni ispit i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesto za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.
- (5) Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog pismenog ispita i usmenog ispita sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana. Pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i usmenog ispita, provodi se i praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesto za koje se provodi postupak prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.
- (6) Rektor će o vremenu i mjestu održavanja postupka izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti, koju priprema sekretar komisije, a koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana

prije održavanja ispita. O dalnjem postupku izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

Član 28.

Radnje i aktivnosti iz člana 27. ovog Pravilnika, komisija je dužna izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa, s tim da se u navedeni rok ne računa period trajanja kolektivnog godišnjeg odmora na Univerzitetu.

Član 29.

- (1) Komisija, neposredno prije početka održavanja ispita, utvrđuje ispitna pitanja i maksimalan broj bodova koji se može ostvariti za svaki od predviđenih ispita.
- (2) Komisija je dužna osigurati tajnost utvrđenih pitanja.
- (3) Svim kandidatima koji su aplicirali na isto radno mjesto, postavljaju se ista pitanja.
- (4) Nakon završenog svakog pojedinačnog ispita, u smislu člana 27. ovog Pravilnika, komisija vrši ocjenjivanje, dodjeljujući kandidatu odgovarajući broj bodova, i isti saopštava kandidatima, nakon čega kandidati imaju pravo uvida u pismeni odnosni praktični ispit.

Član 30.

- (1) Nakon okončanja postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, redoslijedom od najvećeg do najmanjeg broja ostvarenih bodova. Lista sadrži prikaz bodova kandidata u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitom, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom.
- (2) Ukupan broj bodova, ostvarenih na svim utvrđenim oblicima provjere može iznositi 100 bodova. Kandidat se uvrštava u listu uspješnih kandidata ukoliko je ostvario najmanje 50% bodova od maksimalno utvrđenog broja bodova za svaki pojedinačni ispit.

Član 31.

- (1) Komisija dostavlja Rektoru Izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije.
- (2) U Izvještaju iz stava (1) ovog člana komisija obavezno navodi: podatke o prijavljenim kandidatima čije su prijave uredne, potpune, blagovremene, i koji ispunjavaju uslove konkursa/oglasa, podatke o kandidatima čije su prijave neuredne, neblagovremene i nepotpune i koji ne ispunjavaju uslove kao i razloge zbog kojih kandidati ne ispunjavaju uslove, datum, mjesto i vrijeme održanih ispita, naznaku da li su kandidati uredno obaviješteni, naznaku koji kandidati su pristupili ispitima, sadržaj ispita i postavljena pitanja, maksimalan broj bodova za svako pitanje i ispit, pokazano znanje svakog kandidata iskazano brojem bodova po svakom pitanju i ispitom, listu upješnih kandidata prema ostvarenom broju bodova na ispitima.
- (3) Uz Izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata.

Član 32.

- (1) Ukoliko prijavljeni kandidat, čija je prijava blagovremena i potpuna i koji ispunjava opšte i posebne uslove za obavljanje poslova radnog mjesa, uz prijavu na konkurs/oglas dostavi dokaze da je nezaposleno lice shodno odredbama člana 1. stav (1) i (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Drugi prečišćeni tekst) ("Službene novine TK" br. 10/20), bez obzira na starosnu dob, a koje se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, pri jednakim uslovima i jednakom broju bodova ostvarenih nakon izvršenog bodovanja shodno odredbama člana 30. stav (1) ovog Pravilnika, ima prioritet pri zapošljavanju, u skladu sa utvrđenim kriterijima i to po slijedećem redoslijedu:
 - a) član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branjoca,
 - b) ratni vojni invalid,
 - c) dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja,
 - d) demobilisani branilac,

- e) članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branioca.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana ne može ostvariti lice, kojem je radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarenog prioriteta pri zapošljavanju, prestao njegovom krivicom ili je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koje je korisnik prava na porodičnu penziju.
- (3) Lice iz stava (1) ovog člana koje ispunjava uslove za ostvarivanje tog prava, da bi ostvarilo prioritet za prijem u radni odnos na Univerzitetu, dužno je uz prijavu na javni konkurs priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uslova, kao i potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca odnosno člana porodice istog.
- (4) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi uslove, kriterije i postupak realizacije prava iz ovog člana.

Član 33.

- (1) Rektor je dužan, najkasnije u roku od osam dana, od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvorangiranog kandidata sa liste uspješnih kandidata.
- (2) Ukoliko je konkurs/oglas za određenu poziciju bio objavljen za prijem više izvršilaca, rektor odluku o prijemu u radni odnos, na način određen stavom (1) ovog člana, donosi za onoliko izvršilaca za koliko je raspisan konkurs/oglas poštujući redoslijed sa liste uspješnih kandidata.
- (3) Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka izabranog kandidata donijeti odluka o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Član 34.

- (1) Rektor je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, u pisanim oblicima obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijevu.
- (2) Po prijemu obavještenja o izboru kandidata, kandidat koji nije izabran može u roku od tri dana od prijema obavještenja podnijeti Rektoru zahtjev za uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos.
- (3) Rektor će najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na lične podatke drugih kandidata.
- (4) Kandidat kojem u roku iz stava (3) ovog člana ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz člana 18. Uredbe o postupku prijema u radni odnos, izvrši inspekcijski nadzor.

Član 35.

- (1) Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o izboru kandidata može u roku od osam dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor.
- (2) O prigovoru iz stava (1) ovog člana odlučuje Upravni odbor.
- (3) Upravni odbor dužan je rješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.
- (4) Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana.

Član 36.

- (1) Rektor će sa izabranim kandidatom, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o izboru.
- (2) Odluka o izboru postaje konačna istekom roka za prigovor, ukoliko isti nije izjavljen, odnosno danom dostavljanja odluke Upravnog odbora kojom se prigovor odbacuje ili odbija.

4.3. Postupak zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme sa radnicima iz reda nenastavnog osoblja bez raspisivanja konkursa/oglasa

Član 37.

- (1) Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme sa radnicima iz reda nenastavnog osoblja u slučaju utvrđenom u članu 18. stav (2) tačke b), c) i e) ovog Pravilnika donosi Rektor na način utvrđen u članu 21. ovog Pravilnika.
- (2) Po pribavljenoj saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, Univerzitet upućuje Kantonalnoj službi za zapošljavanje zahtjev za posredovanje u zapošljavanju na način da lica koja se vode na evidenciji nezaposlenih, a ispunjavaju propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva, podnesu PRIJAVNI OBRAZAC i dokaze o ispunjavanju uslova.
- (3) Na dalji tok postupka analogno se primjenjuju odredbe članova 23. do 36. ovog Pravilnika

5. Probni rad

Član 38.

- (1) Prilikom zaključivanja ugovora o radu sa radnicima iz reda nenastavnog osoblja može se ugovoriti probni rad (u daljem tekstu: ugovor o radu sa probnim radom).
- (2) Pravilnikom o sistematizaciji utvrđuju se konkretna radna mjestra za koje se može ugovoriti probni rad, kao i vrijeme trajanja probnog rada, koje ne može biti duže od šest mjeseci.
- (3) Ako radnik u periodu probnog rada bude odsustvovao sa posla duže od sedam dana (bolovanje, plaćeno odsustvo i sl.), period probnog rada će se produžiti za onoliko vremena koliko je to odsustvo trajalo.

Član 39.

- (1) Provjera radnih i stručnih sposobnosti, koja se vrši za vrijeme trajanja probnog rada, sastoji se u praćenju i ocjenjivanju znanja i sposobnosti radnika za izvršavanje poslova na radnom mjestu za koje je zaključio ugovor o radu sa probnim radom.
- (2) Ocjenu probnog rada vrši Rektor na prijedlog komisije od tri člana koju imenuje Rektor, čiji je predsjednik, u pravilu, rukovodilac organizacione/podorganizacione jedinice/službe kojoj pripada radnik na probnom radu, a preostali članovi komisije, imenuju se, u pravilu, iz reda radnika zaposlenih na istom radnom mjestu koji posjeduju isti ili viši stepen stručne spreme od one koju ima radnik na probnom radu.
- (3) Komisija iz stava (2) ovog člana, narednog radnog dana od dana isteka probnog rada, dostavlja Rektoru Izvještaj o praćenju probnog rada sa prijedlogom ocjene istog.
- (4) Radniku koji, prema ocjeni Rektora ne zadovolji na poslovima radnog mjestu za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos u roku od sedam dana od dana isteka probnog rada.
- (5) Ako se probni rad prekida prije roka na koji je ugovoren, otkazni rok je sedam dana.

6. Rad izvan prostorija Univerziteta

Član 40.

- (1) U slučaju ukazane potrebe Rektor može zaključiti ugovor o radu radi obavljanja poslova i izvan prostorija Univerziteta (kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji osigura radnik) u skladu sa kolektivnim ugovorom.

- (2) Ugovor o radu zaključen u smislu stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 11. ovog Pravilnika, sadrži i podatke o:
- a) trajanju radnog vremena;
 - b) vrsti poslova i načinu organizovanja rada;
 - c) uvjetima rada i načinu vršenja nadzora nad radom;
 - d) visini plaće za obavljeni rad i rokovima isplate;
 - e) upotrebi vlastitih sredstava za rad i naknadi troškova za njihovu upotrebu;
 - f) naknadi drugih troškova vezanih za obavljanje poslova i način njihovog uređivanja;
 - g) drugim pravima i obavezama.
- (3) Ugovor iz stava 1. ovog člana može se zaključiti samo za poslove koji nisu opasni i štetni po zdravlje radnika ili drugih lica i ne ugrožavaju radnu okolinu, u skladu sa zakonom.

IV PRIPRAVNICI I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE LICA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1. Pripravnici

Član 41.

- (1) Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom ili višom školom, odnosno fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je prema zakonu obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo.
- (2) Rad stručnog osposobljavanja za samostalan rad, Rektor može sa pripravnikom zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže na godinu dana.

Član 42.

- (1) Odluku o potrebi prijema pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme donosi Rektor.
- (2) Prijem pripravnika vrši se na osnovu konkursa/oglasa.
- (3) Rektor imenuje konkursnu komisiju od tri člana, koji moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i pripravnik, od kojih dva člana moraju biti iste struke kao i pripravnik, koja ima zadatak da iz reda prijavljenih kandidata, koji su podnijeli blagovremene i potpune prijave, predloži Rektoru kandidate sa kojima će se zaključiti ugovor o radu.
- (4) Prijedlog iz stava (3) ovog člana konkursna komisija utvrđuje na osnovu slijedećih kriterija:
- a) dužine čekanja na posao, koji nosi najviše 40 % od ukupnog broja bodova;
 - b) ostvarenog prosjeka ocjena u toku školovanja, koji nosi najviše 40 % od ukupnog broja bodova;
 - c) ocjene komisije nakon intervjuja sa kandidatima koji nosi najviše 20 % od ukupnog broja bodova.
- (5) Pitanja za intervju konkursna komisija utvrđuje neposredno prije pristupa kandidata intervjuu.
- (6) Konkursna komisija prijedlog iz stava (3) ovog člana dostavlja Rektoru na dalje odlučivanje u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs/oglas.
- (7) Odluku o prijemu u radni odnos pripravnika donosi Rektor u daljem roku od 15 dana i ista se dostavlja svim kandidatima.
- (8) Protiv odluke iz prethodnog stava nezadovoljni kandidati mogu podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom odboru u roku od osam dana od dana njenog prijema.
- (9) Ugovor o radu sa pripravnikom zaključuje se u roku od 10 dana od dana konačnosti odluke iz stava (7) ovog člana.

Član 43.

Ugovor o radu sa pripravnikom može se zaključiti i po javnom pozivu Federalnog zavoda za zapošljavanje/Kantonalne službe za zapošljavanje ili federalnih/kantonalnih ministarstava za

učešće u programu finansiranja zapošljavanja nezaposlenih lica bez radnog iskustva i to na način, pod uslovima i po postupku utvrđenom tim javnim pozivima.

Član 44.

Ugovor o radu sa pripravnikom zaključuje se na određeno vrijeme i to:

- a) sa pripravnikom koji ima završenu srednju školu na period od šest mjeseci,
- b) sa pripravnikom koji ima završenu višu školu ili fakultet na period od dvanaest mjeseci.

Član 45.

- (1) Rektor, na prijedlog rukovodioca organizacione ili podorganizacione jedinice, imenuje komisiju u sastavu utvrđenom u članu 42. stav (3) ovog Pravilnika, a koja je dužna sačiniti Program osposobljavanja pripravnika za samostalan rad.
- (2) Rad pripravnika u skladu sa donesenim Programom osposobljavanja, kontinuirano prati i osigurava njegovu provedbu jedan od članova komisije, koji je istovremeno određen za mentora pripravniku.
- (3) Nakon završenog pripravničkog staža, pripravnik polaže pripravnički ispit pred komisijom iz stava (1) ovog člana. O ispitnoj proceduri vodi se zapisnik, koji potpisuju članovi Komisije.
- (4) Zapisnik o toku polaganja pripravničkog ispita obavezno sadrži: ime i prezime ispitivača i zapisničara, ime i prezime pripravnika, način provjere znanja, pitanja postavljena od strane članova komisije, ocjenu komisije te potpis članova komisije i zapisničara.
- (5) Nakon položenog pripravničkog ispita, komisija izdaje pripravniku potvrdu o položenom pripravničkom ispitu.

Član 46.

Ukoliko pripravnik ne položi pripravnički ispit, Univerzitet je dužan u roku od tri mjeseca omogućiti ponovno polaganje stručnog ispita bez obaveze obnavljanja ugovora o radu sa pripravnikom.

2. Stručno osposobljavanje lica bez zasnivanja radnog odnosa

Član 47.

- (1) Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili Pravilnikom o sistematizaciji uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, Rektor može lice koje je završilo školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje na Univerzitet bez zasnivanja radnog odnosa.
- (2) Vrijeme stručnog osposobljavanja iz stava (1) ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž utvrđen ovim Pravilnikom.
- (3) Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuje se u pisanoj formi.
- (4) Univerzitet dostavlja kopiju ugovora iz stava (3) ovog člana u roku od osam dana nadležnoj službi za zapošljavanje, radi evidencije i nadzora.
- (5) Lice na stručnom osposobljavanju ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica, a prava po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava Univerzitet u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
- (6) Licu za vrijeme stručnog osposobljavanja osigurava se odmor u toku rada, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

Član 48.

Na pitanja načina prijema lica na stručnom ospozobljavanju, trajanja stručnog ospozobljavanja i polaganja stručnog ispita primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika kojima su ova pitanja uređena za pripravnike.

V RADNO VRIJEME

1. Puno i nepuno radno vrijeme

Član 49.

Radno vrijeme je vremenski period u kojem je radnik, prema ugovoru o radu, obavezan obavljati poslove za Univerzitet.

Član 50.

- (1) Puno radno vrijeme radnika traje 40 sati sedmično i raspoređeno je na pet radnih dana, po osam sati, od ponedjeljka do petka, osim za radnike koji poslove svog radnog mesta obavljaju u smjenama.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, a u slučaju ukazane potrebe u realizaciji nastave na sva tri ciklusa studija, petodnevna radna sedmica akademskog osoblja može se organizovati na način da se jedan radni dan realizuje na dan sedmičnog odmora.
- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, dekan je dužan omogućiti akademskom osoblju korištenje jednog dana sedmičnog odmora u toku te sedmice, a najkasnije u roku koji ne može biti duži od dvije sedmice.

Član 51.

- (1) Ugovor o radu može se zaključiti i sa nepunim radnim vremenom, ali ne ispod 20% od punog radnog vremena za obavljanje poslova radnih mesta za koje je ta mogućnost utvrđena Pravilnikom o sistematizaciji.
- (2) Radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom prava iz radnog odnosa ostvaruje zavisno od dužine radnog vremena, u skladu sa kolektivnim ugovorom, ovim Pravilnikom i Pravilnikom o plaćama.
- (3) Radnik koji je zaključio ugovor sa nepunim radnim vremenom, može zaključiti sa drugim poslodavcima više takvih ugovora, kako bi na taj način ostvario puno radno vrijeme.

2. Preraspodjela radnog vremena

Član 52.

- (1) Ako priroda posla to zahtjeva, puno i nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje duže, a tokom drugog perioda kraće od punog radnog vremena, s tim da prosječno radno vrijeme u toku trajanja preraspodjele ne može biti duže od 52 sata sedmično.
- (2) Odluka o uvođenju preraspodjele radnog vremena dostavlja se radniku.
- (3) Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena, prosječno radno vrijeme tokom kalendarske godine ili dužeg perioda određenog kolektivnim ugovorom ne može biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.
- (4) Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.
- (5) Maloljetni radnik, trudnica, majka odnosno usvojitelj djeteta do tri godine života, kao i samohrani roditelj, samohrani usvojitelj i lice kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereni na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta, može raditi u preraspodjeli radnog vremena samo ukoliko pisanom izjavom pristane na takav rad.

3. Prekovremeni rad

Član 53.

- (1) U slučaju više sile (požar, poplava, potres) i iznenadnog povećanja obima posla, kao i u drugim sličnim slučajevima neophodne potrebe, radnik je, na zahtjev Rektora, obavezan raditi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), a najviše osam sati sedmično.
- (2) Ako prekovremeni rad traje duže od tri sedmice neprekidno ili više od 10 sedmica u toku kalendarske godine, o prekovremenom radu Rektor obavještava nadležnu inspekciiju rada.

Član 54.

- (1) Nije dozvoljen prekovremeni rad maloljetnom radniku, trudnici, majci odnosno usvojitelju djeteta do tri godine života, kao i samohranom roditelju, samohranom usvojitelju i licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereni na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta.
- (2) Trudnica, majka, odnosno usvojitelj djeteta do tri godine života kao i samohrani roditelj, samohrani usvojitelj i lice kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereni na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta, može raditi prekovremeno ako dâ pismenu izjavu o dobrovoljnem pristanku na takav rad.

4. Skraćeno radno vrijeme

Član 55.

- (1) Na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih uticaja, radno vrijeme se skraćuje srazmjerno štetnom uticaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.
- (2) Poslovi iz stava (1) ovog člana i trajanje radnog vremena utvrđuju se Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu, u skladu sa zakonom.
- (3) Pri ostvarivanju prava na plaću i drugih prava po osnovu rada i u vezi sa radom, skraćeno radno vrijeme u smislu ovog člana, izjednačava se sa punim radnim vremenom.

5. Noćni rad i rad u smjenama

Član 56.

- (1) Rad u vremenu od 22 sata uvečer i šest sati ujutro idućeg dana, smatra se noćnim radom, ukoliko zakonom, propisom kantona ili kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno.
- (2) Ako je rad na određenom radnom mjestu organizovan u smjenama koje uključuje i noćni rad, osigurava se izmjena smjena, tako da radnik u noćnoj smjeni radi najduže jednu sedmicu.
- (3) Rad u smjenama, od osam ili dvanaest sati organizuje se na radnom mjestu portir, spremaćica, saradnik u univerzitetskoj dvorani i drugom radnom mjestu, kojeg na prijedlog neposrednog rukovodioca svojom odlukom utvrđi Rektor, a sve prema rasporedu koji unaprijed utvrđuje neposredni rukovodilac.

Član 57.

- (1) Pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni potrebno je voditi posebnu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s prirodom posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

- (2) Univerzitet je dužan noćnim i smjenskim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s prirodom posla koji obavljaju, kao i sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba.
- (3) Radnicima koji rade noću Univerzitet je dužan osigurati periodične ljekarske preglede najmanje jednom u dvije godine.
- (4) Ako se na ljekarskom pregledu iz stava (3) ovog člana utvrdi da radniku prijeti nastanak invalidnosti zbog rada noću, Rektor mu je dužan ponuditi zaključivanje ugovora o radu za obavljanje istih ili drugih poslova izvan noćnog rada, ukoliko takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove.
- (5) Zabranjen je noćni rad maloljetnih radnika, trudnica počev od šestog mjeseca trudnoće, majki i usvojitelja, kao i lica kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, i to do navršene dvije godine života djeteta.

6. Odlučivanje o radnom vremenu i obaveza vođenja evidencija

Član 58.

- (1) Rektor, na prijedlog rukovodioca organizacionih/podorganizacionih jedinica, svojom pismenom odlukom utvrđuju početak i završetak dnevnog radnog vremena za nenastavno osoblje.
- (2) Raspored dnevnog radnog vremena akademskog osoblja utvrđuje dekan, a prema rasporedu nastavnih aktivnosti.
- (3) Rektor, na prijedlog lica iz stava (1) ovog člana, donosi pismenu odluku o preraspodjeli radnog vremena, uvođenju prekovremenog rada, organizovanju rada u smjenama te uvođenju rada na dane sedmičnog odmora i državnog praznika.

Član 59.

- (1) Univerzitet je dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.
- (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana mora sadržavati podatke o početku i završetku radnog vremena, smjenama i druge podatke o prisustvu radnika na radu.
- (3) Univerzitet je dužan, pored evidencije iz stava (1) ovog člana, voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni – matična evidencija.
- (4) Uputstvom Rektora, a u skladu sa propisima, propisati će se sadržaj i način vođenja evidencija iz stava (1) ovog člana.
- (5) Kontrolu vremena koje radnici provedu na radu vrši rukovodioci organizacionih/podorganizacionih jedinica, odnosno rukovodioci službi, odjeljenja i kabineta.
- (6) Napuštanje radnog mesta u toku radnog vremena dozvoljeno je samo uz dozvolu neposrednog rukovodioca iz stava (5) ovog člana.
- (7) Evidencija o prisustvu na poslu osnov je za ostvarivanje prava koja su vezana za prisustvo na poslu (plaće, naknade i drugo).

VI ODMORI I ODSUSTVA

1. Odmori

1.1.Odmor u toku radnog vremena

Član 60.

- (1) Radnik koji radi duže od šest sati dnevno, ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta.

- (2) Rektor je dužan radniku na pismeni zahtjev, omogućiti odmor iz stava (1) ovog člana u trajanju od jednog sata za jedan dan u toku radne sedmice.
- (3) Vrijeme odmora iz st. (1) i (2) ovog člana ne uračunava se u radno vrijeme.
- (4) Odmor u toku radnog vremena ne može biti na početku i na kraju radnog vremena.
- (5) Način i vrijeme korištenja dnevног odmora odlukom utvrđuje Rektor, na prijedlog rukovodioca organizacione/podorganizacione jedinice.

1.2.Dnevni odmor

Član 61.

Radnik ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

1.3. Sedmični odmor

Član 62.

- (1) Radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno, a ako je neophodno da radi na dan svog sedmičnog odmora, osigurava mu se korištenje jednog dana sedmičnog odmora u toku te sedmice, a najkasnije u roku koji ne može biti duži od dvije sedmice, a koji se određuje prema dogovoru radnika sa rukovodiocem organizacione/podorganizacione jedinice.
- (2) Od radnika se može tražiti da radi na dan sedmičnog odmora samo u slučaju više sile, vanrednog povećanja obima posla ukoliko se ne mogu primijeniti druge mjere, sprečavanje gubitka kvarljive robe, iznenadnog odsustva radnika sa posla, sprječavanja nastanka štete na objektima i imovini Univerziteta kao i u drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom.
- (3) Radniku se ne može uskratiti pravo na odmor u toku rada, dnevni odmor i sedmični odmor.

1.4. Godišnji odmor

Član 63.

- (1) Radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana.
- (2) Radnici koriste godišnji odmor u skladu sa Planom korištenja godišnjih odmora koji uz prethodnu konsultaciju sa radnicima, a naprijedlog rukovodilaca organizacionih/podorganizacionih jedinica, odnosno generalnog sekretara za Sekretarijat, donosi Rektor najkasnije do 31. maja tekuće kalendarske godine, uzimajući u obzir potrebe posla kao i opravdane razloge radnika.
- (3) Radnik koristi godišnji odmor na osnovu rješenja Rektora, koje se donosi najmanje sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
- (4) U slučaju prestanka ugovora o radu, Univerzitet je dužan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom Univerziteta.

Član 64.

- (1) Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na zakonski minimum od 20 radnih dana dodaje određeni broj radnih dana prema slijedećim kriterijima:
 - a) uslovi rada:
 - 1) radnik sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima (Rektor, prorektori, dekani, prodekan, direktor Studentskog centra, voditelji podorganizacionih jedinica, generalni sekretar, šef Službe/odjeljenja/kabineta, pomoćnik generalnog

sekretara)	3 radna dana
2) radnik raspoređen na radno mjesto u laboratoriji sa štetnim djelovanjem i radom sa lješinskim materijalom	3 radna dana
3) daktilograf, radnik na umnožavanju materijala, portir, kurir i spremačica	1 radni dan
b) složenost poslova, odnosno stručna spremna, koja je potrebna za obavljanje poslova radnog mjesta:	
1) NK radnik	1 radni dan
2) radnik sa I i II stepenom stručne spreme	2 radna dana
3) radnik sa III i IV stepenom stručne spreme	4 radna dana
4) radnik sa V i VI stepen stručne spreme	5 radnih dana
5) radnik sa VII stepenom stručne spreme i asistent	6 radnih dana
6) viši asistent, lektor i predavač visoke škole	7 radnih dana
7) docent i profesor visoke škole	8 radnih dana
8) vanredni profesor	9 radnih dana
9) redovni profesor	10 radnih dana
c) zdravstveno stanje radnika:	
1) teška bolest zaposlenika utvrđena Pravilnikom o plaćama, na osnovu Nalaza nadležne zdravstvene organizacije	2 radna dana
d) dužina radnog staža:	
1) do 5 godina radnog staža	2 radna dana
2) od 5 do 10 godina radnog staža	4 radna dana
3) od 10 do 15 godina radnog staža	5 radnih dana
4) od 15 do 20 godina radnog staža	6 radnih dana
5) od 20 do 25 godina radnog staža	7 radnih dana
6) od 25 do 30 godina radnog staža	8 radnih dana
7) preko 30 godina radnog staža	9 radnih dana
e) socijalno stanje radnika:	
1) roditelj ili staratelj sa djetetom do pune sedme godine života, za svako dijete	1 radni dan
2) samohranom roditelju ili staratelju sa djetetom do pune sedme godine života, za svako dijete	1 radni dan
3) samohranom roditelju ili staratelju djeteta sa posebnim potrebama, za svakodijete	2 radna dana
4) invalidu sa najmanje 90% invalidnosti	2 radna dana.
f) učešće u Oružanim snagama:	
1. učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci	1 radni dan
2. učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 18-30 mjeseci	2 radna dana
3. učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci	3 radna dana.
(2) Ukupan godišnji odmor po svim kriterijima iz stava (1) ovog člana ne može biti duži od 30 radnih dana.	

Član 65.

Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.

Član 66.

- (1) Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
- (2) Ako radnik nije stekao pravo na godišnji odmor u smislu stava (1) ovog člana, ima pravo na jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada.
- (3) Odsustvo sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, materinstva i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom radnika, ne smatra se prekidom rada iz stava (1) ovog člana.

Član 67.

- (1) Subota se ne uračunava u dane godišnjeg odmora.
- (2) U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se vrijeme privremene spriječenosti za rad, vrijeme praznika u koje se ne radi, odsustva sa rada uz naknadu plaće kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se radniku priznaje u staž osiguranja.

Član 68.

Radnici Univerziteta godišnji odmor, u pravilu, koriste za vrijeme ljetnog raspusta (kolektivni godišnji odmor), osim radnika koji obavljaju poslove na radnim mjestima, na kojima je zbog prirode posla, nužno obezbijediti kontinuirani rad u toku cijele kalendarske godine (npr. pisarnica Univerziteta, portirska služba i sl.) ili ukoliko potrebe organizacije procesa rada zahtijevaju da radnici godišnji odmor koriste u drugom vemenskom periodu.

Član 69.

- (1) Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela.
- (2) Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine.
- (3) Akademsko osoblje godišnji odmor, u pravilu, koristi u dva dijela i to: prvi dio godišnjeg odmora koristi za vrijeme ljetnog raspusta koji počinje nakon završetka junsko-julskog ispitnog roka, odnosno popravnog ispita u ljetnom semestru, a preostali dio koristi u narednoj kalendarskoj godini najkasnije do 30. juna naredne godine, uz uslov da se time ne remeti redovno izvođenje nastave i održavanje ispita.
- (4) Period korištenja drugog dijela godišnjeg odmora precizira se na osnovu pismenog zahtjeva radnika a uz saglasnost neposrednog rukovodioca, te se evidentira u evidenciji o radnom vremenu.
- (5) Radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora u smislu stava (2) ovog člana, nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu.

Član 70.

Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti Rektora i rukovodioca organizacione/podorganizacione jedinice odnosno generalnog sekretara za Sekretarijat, najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

Član 71.

- (1) Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor.
- (2) Radniku se ne može uskratiti pravo na godišnji odmor, niti mu se izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora, osim u slučaju iz člana 63. stav (4) ovog Pravilnika.

Član 72.

- (1) U izuzetnim slučajevima, kada to zahtijeva hitna potreba posla, godišnji odmor radnika može se privremeno prekinuti na zahtjev Rektora ili rukovodioca organizacione/podorganizacione jedinice, odnosno generalnog sekretara za Sekretarijat.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana radnik ima pravo na naknadu stvarnih troškova nastalih privremenim prekidom godišnjeg odmora, a visina tih troškova dokazuje se odgovarajućim dokazima (karte, rezervacije aranžmana i slično).

2. Odsustva

2.1. Plaćeno odsustvo

Član 73.

- (1) Radnik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini - plaćeno odsustvo u slučaju:
- | | |
|--|---------------|
| a) stupanja u brak | 5 radnih dana |
| b) stupanja u brak djeteta | 2 radna dana |
| c) porođaja supruge | 5 radnih dana |
| d) smrti člana uže porodice | 5 radnih dana |
| e) teže bolesti člana uže porodice | 5 radnih dana |
| f) njega člana uže porodice nakon operativnog zahvata koji zahtijeva mirovanje | 5 radnih dana |
| g) selidbe | 3 radna dana |
| h) gradnje ili adaptacije kuće ili stana većeg obima | 7 radnih dana |
| i) elementarnih nepogoda koje su ugrozile imovinu radnika | 3 radna dana |
| j) sudjelovanja u kulturnim i sportskim susretima | 7 radnih dana |
| k) polaganja stručnog ili drugog ispita radi usavršavanja u struci | 5 radnih dana |
| l) priprema za odbranu magistarskog rada, odnosno doktorske disertacije | 5 radnih dana |
| m) obavljanja privatnog posla kod suda ili drugog državnog organa | 2 radna dana |
| n) dobrovoljnog davanja krvi, po svakom davanju krvi, | 1 radni dan. |
- (2) Članom uže porodice, u smislu stava (1) ovog člana, smatraju se: bračni, odnosno, vanbračni partner, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje), otac, majka, očuh, mačeha, usvojilac, roditelji bračnog ili vanbračnog partnera, djed i nena/baka (po ocu i majci), braća i sestre.
- (3) Pod težom bolešću u smislu stava (1) ovog člana podrazumijeva se teška bolest utvrđena Pravilnikom o plaćama po osnovu koje radnik ima pravo na novčanu pomoć.
- (4) Plaćeno odsustvo u slučaju dobrovoljnog davanja krvi radnik može koristiti najkasnije u roku od 15 dana od dana dobrovoljnog davanja krvi.
- (5) Plaćeno odsustvo po osnovu pripreme za odbranu magistarskog rada, odnosno doktorske disertacije koristi se neposredno prije dana u koji je zakazana odbrana i završava se sa danom odbrane.
- (6) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo i u slučaju obrazovanja za potrebe sindikalnog rada pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu utvrđenu kolektivnim ugovorom.

Član 74.

- (1) O plaćenom odsustvu iz člana 73. ovog Pravilnika odlučuje Rektor.
- (2) Radnik je obavezan podnijeti pismeni zahtjev za plaćeno odsustvo najkasnije sedam dana prije njegovog korištenja, osim u slučaju iz člana 73. stav 1. tačke c), d), e), f), i) i n) ovog Pravilnika, te predočiti dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost prava na odsustvo sa rada.
- (3) Pismeni zahtjev za plaćeno odsustvo za izuzetke utvrđene u prethodnom stavu ovog člana, radnik je dužan podnijeti najkasnije pet dana od dana nastupanja slučaja za koji traži plaćeno odsustvo.
- (4) U pogledu sticanja prava iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, vrijeme plaćenog odsustva smatra se vremenom provedenim na radu.

Član 75.

- (1) Akademskom osoblju može se odobriti plaćena slobodna studijska godina (sabatical) radi naučnog, umjetničkog ili stručnog rada, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o stručnom usavršavanju.
- (2) Plaćena slobodna studijska godina može se koristiti najviše tri puta, i to jednom u saradničkom, a dva puta u nastavničkom zvanju.
- (3) Odsustva po osnovu odlaska na naučne konferencije, kongrese, simpozije i slične naučne skupove i kraće programe naučno-nastavne ili umjetničke mobilnosti do mjesec dana nisu uključena u plaćenu slobodnu studijsku godinu iz stava (1) ovog člana.

2.2. Neplaćeno odsustvo

Član 76.

- (1) Ako potrebe i mogućnosti organizacije rada to dozvoljavaju, radniku se može, na njegov pisani zahtjev, odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće - neplaćeno odsustvo u slijedećim slučajevima:
 - a) za privatne potrebe u trajanju do 90 dana u toku kalendarske godine;
 - b) za vrijeme probnog smještaja usvojenika u trajanju do šest mjeseci.
- (2) Akademskom osoblju može se odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju do tri studijske godine radi pohađanja drugog ili trećeg ciklusa studija u inostranstvu, učešća u realizaciji naučnih projekata u inostranstvu ili iz drugih razloga koji se odnose na naučno-nastavni ili umjetnički rad, odnosno naučno i/ili stručno usavršavanje, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o naučnom i stručnom usavršavanju.
- (3) Radnik iz reda akademskog osoblja koji je izabran na neku od javnih dužnosti u organe BiH, FBiH, kantona, grada i općine, za vrijeme dok obavlja tu javnu dužnost, o čemu je dužan pružiti dokaz, ima pravo na neplaćeno odsustvo radi prisustva sjednicama tih organa u trajanju do 30 radnih dana u toku kalendarske godine ili pravo na preraspodjelu radnog vremena na način što će se raditi kraće od punog radnog vremena na dan održavanja sjednice te, za sate odsustva sa posla na taj dan, raditi duže od punog radnog vremena u jedan od narednih pet radnih dana u dogovoru sa dekanom.
- (4) Za vrijeme odsustva iz st. (1), (2) i (3) ovog člana, prava i obaveze radnika, koje se stiču na radu i po osnovu rada, miruju.

Član 77.

Izuzetno, Univerzitet je dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - plaćeno odsustvo.

Član 78.

- (1) Radnik je obavezan podnijeti pisani zahtjev za neplaćeno odsustvo, najkasnije 15 dana prije njegovog korištenja, te predložiti dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost prava na odsustvo sa rada iz člana 76. st. (1) i (3) ovog Pravilnika.
- (2) O neplaćenom odsustvu iz člana 76. st. (1) i (3) ovog Pravilnika, odlučuje Rektor, na prijedlog rukovodioca organizacione/podorganizacione jedinice odnosno generalnog sekretara za Sekretarijat.
- (3) Radnik je dužan vratiti se na posao narednog radnog dana po isteku perioda neplaćenog odsustva.
- (4) Ukoliko se radnik, bez opravdanog razloga, ne vrati na posao u roku utvrđenom u prethodnom stavu ovog člana, pokreće se postupak za otkaz ugovora o radu.

VII MIROVANJE IZBORNOG PERIODA AKADEMSKOG OSOBLJA

Član 79.

- (1) Nastavniku i saradniku, izabranom na Univerzitetu, koji je na porodiljskom odsustvu i odsustvu radi njege djeteta, bolovanju u trajanju dužem od tri mjeseca, i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, miruju rokovi za izbor u akademska zvanja za period trajanja odsustva i ne uračunavaju se u izborni period, ukoliko je to za nastavnika, odnosno saradnika povoljnije.
- (2) O mirovanju izbornog perioda odlučuje Senat, na zahtjev nastavnika odnosno saradnika.
- (3) Zahtjev za mirovanje izbornog perioda, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi o razlozima iz stava (1) ovog člana, nastavnik, odnosno saradnik dužan je podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga utvrđenog u stavu (1) ovog člana, osim u slučaju

bolovanja dužeg od tri mjeseca u kojem se zahtjev za mirovanje izbornog perioda može podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka trećeg mjeseca bolovanja.

VIII ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

1. Sigurnost i zdravlje na radu

Član 80.

- (1) Radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima.
- (2) Radnik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i o tome je dužan odmah obavijestiti Rektora i nadležnu inspekciju rada.
- (3) Radnik koji odbije da radi iz razloga navedenih u stavu (2) ovog člana ima pravo na naknadu plaće kao da je radio, a za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim propisima, ako za to vrijeme nije raspoređen na druge odgovarajuće poslove.

Član 81.

- (1) Prilikom zaključivanja ugovora o radu i tokom trajanja radnog odnosa, radnik je dužan obavijestiti Rektora o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućava ili bitno ometa u izvršavanju obaveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu.
- (2) Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, Univerzitet može uputiti radnika na ljekarski pregled.
- (3) Troškove ljekarskog pregleda iz stava (2) ovog člana snosi Univerzitet.

Član 82.

- (1) Radniku koji je angažovan u nastavnom procesu, a za kojeg se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi da je: alkoholičar, ovisnik o narkoticima ili da boluje od zarazne ili duševne bolesti, Rektor će odmah, po utvrđivanju tih činjenica, donijeti rješenje o njegovom udaljenju iz procesa rada radi liječenja te s ciljem zaštite života i zdravlja drugih lica.
- (2) Zahtjev za zaštitu prava uložen protiv rješenja iz stava (1) ovog člana ne zadržava njegovo izvršenje.
- (3) Radnik iz stava (1) ovog člana dužan je, bez odlaganja, postupiti po donesenom rješenju i odmah se javiti ordinirajućem ljekaru zbog otvaranja bolovanja radi liječenja te o tome, na način i u roku utvrđenom članom 85. stav (2) ovog Pravilnika, pismeno obavijestiti neposrednog rukovodioca, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o otvaranju bolovanja.
- (4) Ukoliko radnik ne postupi na način utvrđen u stavu (3) ovog člana čini teži prijestup i težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

2. Zaštita maloljetnog radnika

Član 83.

Na Univerzitetu se osigurava zaštita maloljetnog radnika u skladu sa odredbama člana 57. i 58. Zakona o radu.

3. Zaštita žena

Član 84.

- (1) Posebna zaštita žene i materinstva osigurava se u skladu sa odredbama člana 59. do 70. Zakona o radu.

- (2) Rektor je dužan radnicu za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvnog stanja koje je utvrdio ovlašteni ljekar.
- (3) Ako ne postoji mogućnost da se osigura raspoređivanje radnice u smislu stava (2) ovog člana, radnica ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće.
- (4) Visina naknade plaće utvrđuje se Pravilnikom o plaćama u skladu sa kolektivnim ugovorom.
- (5) Ako potrebe i mogućnosti organizacije rada to dozvoljavaju, jednom od roditelja može se odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće do tri godine života djeteta.
- (6) Odluku iz stava (5) ovog člana donosi Rektor na prijedlog rukovodioca organizacione/podorganizacione jedinice, odnosno generalnog sekretara za Sekretarijat.

4. Zaštita radnika za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Član 85.

- (1) Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja osigurava se u skladu sa odredbama člana 71. Zakona o radu, a pravo radnika da se vrati na rad nakon prestanka privremene spriječenosti za rad u skladu sa članom 72. istog Zakona.
- (2) Radnik je dužan, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene spriječenosti za rad, pismeno obavijestiti neposrednog rukovodioca (rukovodioca organizacione/podorganizacione jedinice, odnosno rukovodioca službe/odjeljenja/kabineta) o privremenoj spriječenosti za rad i uz isti priložiti odgovarajući dokaz izdat od ovlaštenog ljekara (nalaz i ocjena, izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad – doznake i dr.).

5. Zaštita radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću

Član 86.

- (1) Ako nadležna ustanova za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ocijeni da kod radnika postoji promijenjena radna sposobnost (invalid II kategorije) Rektor mu je dužan u pisanoj formi ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove.
- (2) Rektor može, samo uz prethodnu saglasnost vijeće zaposlenika odnosno sindikata, otkazati ugovor o radu radniku kod kojeg postoji promijenjena radna sposobnost, ukoliko je na Univerzitetu vijeće zaposlenika odnosno sindikat formiran.
- (3) Ukoliko vijeće zaposlenika odnosno sindikat uskraći saglasnost iz stava (2) ovog člana rješavanje spora povjerava se arbitraži u skladu sa kolektivnim ugovorom. Ukoliko je nezadovoljan odlukom arbitraže, Univerzitet može u roku od 15 dana od dana dostavljanja arbitražne odluke, zatražiti da predmetnu saglasnost nadomjesti sudska odluka.
- (4) U slučaju otkazivanja ugovora o radu iz stava (2) ovog člana, radnik ima pravo na otpremninu u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na otpremninu iz člana 130. stav (1) ovog Pravilnika, osim ukoliko se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika.

IX ZABRANA TAKMIČENJA ZAPOSLENIKA SA UNIVERZITETOM

Član 87.

- (1) Radnik može, samo uz prethodno odobrenje nadležnog organa Univerziteta za svoj ili tuđi račun ugovarati i obavljati poslove iz djelatnosti Univerziteta.
- (2) Nastavnik ili saradnik Univerziteta može se angažovati na drugoj visokoškolskoj ustanovi radi izvođenja nastave na prvom, drugom, odnosno trećem ciklusu studija, odnosno kod drugog poslodavca koji obavlja registrovanu djelatnost Univerziteta/njegovih fakulteta

(naučnoistraživački rad, realizacija programa obrazovanja odraslih), samo na način i pod uslovima utvrđenim Statutom i posebnim općim aktom kojim se uređuje pitanje angažovanja akademskog osoblja na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

- (3) Odobrenje iz stava (1) ovog člana daje Rektor, a za angažovanje iz stava (2) ovog člana saglasnost daje Senat, odnosno naučno-nastavno/umjetničko-nastavno vijeće fakulteta/ADU, u skladu sa općim aktom Univerziteta.

X OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD

Član 88.

- (1) Univerzitet može, u skladu sa potrebama rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad.
- (2) Prilikom promjena ili uvođenja novog načina ili organizovanja rada na pojedinim radnim mjestima ili organizacionim dijelovima, Univerzitet je obavezan omogućiti radnicima koji rade na tim radnim mjestima, odnosno organizacionim dijelovima, obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje za rad.
- (3) Radnik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad.
- (4) Radnik koji ne pristane na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad, čini težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

Član 89.

Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja pod uvjetima i u trajanju utvrđenim posebnim općim aktom.

XI NAKNADA ŠTETE

Član 90.

- (1) Radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajne nepažnje prouzrokuje štetu Univerzitetu, dužan je štetu naknaditi.
- (2) Ako štetu prouzrokuje više radnika, svaki radnik odgovara za dio štete koju je prouzrokovao.
- (3) Ako se za svakog radnika ne može utvrditi dio štete koju je on prouzrokovao, smatra se da su svi radnici podjednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim dijelovima.
- (4) Ako je više radnika prouzrokovalo štetu krivičnim djelom sa umišljajem, za štetu odgovaraju solidarno.

Član 91.

- (1) Na osnovu prijave svakog radnika ili povlastitom saznanju, rukovodilac organizacione/podorganizacione jedinice i generalni sekretar za Sekretarijat dužan je Rektoru podnijeti prijavu o šteti koju je radnik učinio na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajne nepažnje, u roku od sedam dana od dana saznanja.
- (2) Prijava mora sadržavati ime zaposlenika koji je pričinio štetu, detaljan opis nastale štete te vrijeme, mjesto i način nastanka štete, a uz koju se obavezno prilažu svi raspoloživi dokazi.

Član 92.

- (1) Postojanje štete, njenu visinu i okolnosti pod kojima je šteta učinjena te postojanje krivice radnika za učinjenu štetu, utvrđuje komisija od tri člana, koju imenuje Rektor, u roku od tri dana od dana prijema prijave iz prethodnog člana ovog Pravilnika.
- (2) Komisija iz stava (1) ovog člana može, cijeneći konkretan slučaj, način na koji je šteta učinjena, stepen krivice radnika za učinjenu štetu, raniji rad i ponašanje radnika kao i njegov socijalni status predložiti Rektoru smanjenje naknade štete ili predložiti da se radnik osloboди od obaveze naknade štete.

- (3) O provedenom postupku iz st. (1) i (2) ovog člana komisija sastavlja zapisnik najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja.
- (4) Na osnovu zapisnika iz stava (3) ovog člana Rektor donosi rješenje o naknadi štete kojom se utvrđuje postojanje štete, odgovornost radnika za pričinjenju štetu, visina štete te rok i način isplate štete.
- (5) Ako se naknada štete ne može utvrditi u tačnom iznosu ili bi utvrđivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troškove Komisija iz stava (1) ovog člana može utvrditi visinu naknade štete u paušalnom iznosu.
- (6) Ako je prouzrokovana šteta mnogo veća od utvrđenog paušalnog iznosa naknade štete, Univerzitet može zahtjevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane štete.

Član 93.

Radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu trećem licu, a štetu je nadoknadio Univerzitet, dužan je Univerzitetu naknaditi iznos naknade isplaćene trećem licu, na način i u roku utvrđenom rješenjem Rektora.

Član 94.

Ako radnik odbije nadoknaditi štetu utvrđenu u rješenju iz člana 92. stav (4) i članu 93. ovog Pravilnika, Rektor će pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.

Član 95.

- (1) Ako Radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom, Univerzitet je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obligacionog prava.
- (2) Odluku o naknadi štete radniku, u smislu stava (1) ovog člana, donosi Rektor.
- (3) Pravo na naknadu štete iz stava (1) ovog člana, odnosi se i na štetu koju je Univerzitet uzrokovao radniku povredom njihovih prava iz radnog odnosa.
- (4) Naknada plaće koju radnik ostvari zbog nezakonitog otkaza ne smatra se naknadom štete.

XII PRESTANAK UGOVORA O RADU

Član 96.

Ugovor o radu prestaje:

- a) smrću zaposlenika;
- b) sporazumom Univerziteta i radnika;
- c) kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), ako se Univerzitet i radnik drugačije ne dogovore, a na način utvrđen ovim Pravilnikom;
- d) kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se Univerzitet i radnik drugačije ne dogovore, a na način utvrđen ovim Pravilnikom;
- e) danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku penziju zbog gubitka radne sposobnosti;
- f) otkazom ugovora o radu;
- g) istekom vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme;
- h) ako radnik bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca - danom stupanja na izdržavanje kazne;
- i) ako radniku bude izrečena mjera bezbjednosti, vaspitna ili zaštitna mjera u trajanju dužem od tri mjeseca - početkom primjene te mjere;
- j) pravosnažnom odlukom nadležnog suda, koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa.

Član 97.

- (1) Sporazum o prestanku ugovora o radu iz člana 96. tačka b) ovog Pravilnika mora biti zaključen u pismenoj formi.
- (2) Sporazumom iz prethodnog stava se utvrđuje datum sa kojim radni odnos prestaje te ostala međusobna prava i obaveze koje proizilaze iz prekida radnog odnosa.

Član 98.

Akademskom osoblju ugovor o radu prestaje posljednjeg dana akademske godine u kojoj navršava 65 godina života i 15 godina staža osiguranja odnosno 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Član 99.

Izuzetno od odredbe člana 98. ovog Pravilnika, nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, nakon što ispuni uslove za prestanak ugovora o radu po osnovu godina života i staža osiguranja ili po osnovu godina staža osiguranja, može ostati u radnom odnosu na Univerzitetu još najduže dvije akademske godine, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, o čemu se sa nastavnikom za svaku akademsku godinu, zaključuje aneks ugovora o radu.

Član 100.

Nastavniku i saradniku, koji nakon isteka izbornog perioda ne bude izabran u isto ili više zvanje Rektor može, prije prestanka ugovora o radu ponuditi zaključivanje novog ugovora o radu na poslovima za koje se ne traži izbor u akademsko zvanje, ako za to postoji mogućnost i potreba, a na način i po postupku utvrđenom Statutom.

Član 101.

Radniku iz reda nenastavnog osoblja, koji u tekućoj kalendarskoj godini ispuni jedan od uslova za prestanak ugovora o radu iz člana 96. tačka c) i d) ovog Pravilnika, Rektor može, na pismeni zahtjev radnika, produžiti ugovor o radu zaključivanjem aneksa na ugovor o radu, ako utvrdi da postoji potreba za njegovim radom, a najduže do kraja te kalendarske godine. Radnik podnosi zahjev za produženje radno-pravnog statusa, najkasnije 30 dana prije sticanja jednog od navedenih uslova.

XIII OTKAZ UGOVORA O RADU

1. Otkaz ugovora o radu uz otkazni rok

Član 102.

- (1) Radniku se može otkazati ugovor o radu uz propisani otkazni rok:
 - a) ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga ili
 - b) ako radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa.
- (2) Univerzitet može otkazati ugovor o radu u slučaju iz stave 1. ovog člana, ako se s obzirom na veličinu, kapacitet i ekonomsko stanje Univerziteta ne može osnovano očekivati od Univerziteta da zaposli zaposlenika na druge poslove ili da ga prekvalificuje i dokvalificuje za rad na drugim poslovima.
- (3) Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu u smislu stava 1. tačka a) ovog člana, Univerzitet namjerava da zaposli radnika sa istim kvalifikacijama i stepenom stručne spreme ili na istom radnom mjestu, prije zapošljavanja drugih lica dužan je ponuditi zaposlenje onim radnicima čiji su ugovori o radu otkazani.
- (4) Ugovor o radu u smislu tačke b) stava (1) ovog člana se može otkazati kada kod radnika, zbog ličnih svojstava i osobina nastupe prilike koje su takve prirode da bitno utiću na kvalitet i cjelokupnu uspješnost obavljanja poslova i radnih zadataka organizacione/podorganizacione jedinice, zastoja u radu ili do nemogućnosti ispunjavanja radnih obaveza zaposlenika.

Član 103.

Ako Univerzitet u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu najmanje petorici radnika Univerziteta, prije donošenja Programa zbrinjavanja viška radnika, Rektor je dužan uz obaviti prethodne konsultacije sa vijećem zaposlenika i reprezentativnim sindikatom, u skladu sa zakonom.

Član 104.

Program zbrinjavanja viška radnika iz člana 103. ovog Pravilnika donosi Upravni odbor Univerziteta na prijedlog Rektora i sadrži slijedeće podatke:

- a) razloge za otkazivanje ugovora o radu;
- c) broj i kategoriju radnika za čije je ugovore predviđen otkaz;
- d) kriterije za utvrđivanje viška radnika;
- e) mjere za koje Univerzitet smatra da se pomoći njih mogu izbjegići neki ili svi predviđeni otkazi (npr. Raspoređivanje zaposlenika na drugo radno mjesto na Univerzitetu, prekvalifikacija gdje je to potrebno, privremeno skraćivanje radnog vremena);
- f) mjere za koje Univerzitet smatra da bi mogle pomoći radnicima da nađu zaposlenje kod drugog poslodavca;
- g) mjere za koje Univerzitet smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalificiranja zaposlenika radi zapošljavanja kod drugog poslodavca.

Član 105.

- (1) Ako u skladu sa mjerama i kriterijima iz prethodnog člana, Univerzitet nije u mogućnosti radnicima osigurati rad na drugim poslovima, može im otkazati ugovor o radu, uz otkazni rok utvrđen ovim Pravilnikom.
- (2) Otkaz daje Rektor zaposlenicima sa liste koju utvrdi Upravni odbor u skladu sa kriterijima iz prethodnog člana ovog Pravilnika.
- (3) Ako u periodu od godinu dana od otkazivanja ugovora o radu u smislu člana 103. ovog Pravilnika, Univerzitet namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom stručne spreme, prije zapošljavanja drugih lica će ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima čiji su ugovori o radu otkazani.

2. Otkaz ugovora o radu zbog nemogućnosti izvršavanja obaveza iz radnog odnosa

Član 106.

Ukoliko radnik, u obavljanju poslova radnog mjesata za koje je zaključio ugovor o radu, ne postiže uobičajene i očekivane rezultate rada u posljednjih šest mjeseci, Rektor će, na prijedlog rukovodioca organizacione/podorganizacione jedinice, odnosno generalnog sekretara za zaposlenike sekretarijata, imenovati komisiju od tri člana sa zadatkom da u naredna tri mjeseca prati i ocijeni rad i rezultate rada tog radnika.

Član 107.

- (1) Na sastav komisije iz prethodnog člana ovog Pravilnika primjenjuju se odredba člana 39. stav (2) ovog Pravilnika.
- (2) Rektor može otkazati ugovor o radu radniku koji prema ocjeni komisije nije postigao očekivane rezultate u radu na poslovima svog radnog mjesata ako se, sobzirom na veličinu, kapacitet i ekonomsko stanje Univerziteta, te stručno znanje i mogućnost radnika ne može osnovano očekivati od Univerziteta da radnika zaposli na druge poslove ili da ga obrazuje, odnosno osposobi za rad na drugim poslovima.

3. Otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka

Član 108.

Zaposlenik ima obavezu:

- a) da lično i savjesno obavlja svoj posao, da izvršava svoje radne dužnosti i obaveze koje proizilaze iz ugovora o radu,
- b) da ulaže lične i stručne sposobnosti pri radu i da racionalno koristi sredstva za rad,
- c) da čuva imovinu Univerziteta, da se prema njoj odnosi sa pažnjom dobrog privrednika i domaćina,
- d) da rad obavlja u određeno vrijeme i da se za vrijeme rada ne udaljava sa svog posla, a ukoliko je to neophodno, uz saglasnost neposrednog rukovodioca,
- e) da čuva poslovnu tajnu,
- f) da stalno usavršava svoje radne i stručne sposobnosti,
- g) da se pridržava mjera zaštite na radu,
- h) da izvršava odluke organa Univerziteta,
- i) da se pridržava zakona, Statuta, općih akata i drugih propisa,
- j) da ne traži i ne prihvata za sebe ili druge bilo kakvu dobit, beneficiju, naknadu u novcu, uslugama i slično, osim onih dozvoljenih zakonom,
- k) da ispunjava i druge obaveze utvrđene zakonom i podzakonskim aktima, Statutom i ostalim općim aktima Univerziteta, te ugovorom o radu.

Član 109.

- (1) Univerzitet može otkazati radniku ugovor o radu, bez obaveze poštivanja otkaznog roka u slučaju da je radnik odgovoran za teži prijestup ili za težu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od Univerziteta da nastavi radni odnos.
- (2) U slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz ugovora o radu, ugovor o radu se ne može otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku.
- (3) Pisan upozorenje iz stava (2) ovog člana sadrži opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja poslodavca.

Član 110.

Pod težim prijestupom ili težom povredom radnih obaveza u smislu stava 1. prethodnog člana, podrazumijeva se:

- a) krađa, namjerno uništenje, oštećenje ili nezakonito raspolaganje sredstvima Univerziteta;
- b) zloupotreba položaja i/ili prekoračenje službenih ovlaštenja sa materijalnim ili drugim štetnim posljedicama po Univerzitet;
- c) povreda propisa o zaštiti naradu, zaštiti od požara, eksplozija, elementarnih nepogoda i štetnog djelovanja otrovnih i drugih opasnih materija i/ili nepreduzimanje mjera radi zaštite radnika, sredstava rada i životne sredine;
- d) odavanje poslovne, službene ili druge tajne utvrđene zakonom ili općim aktima Univerziteta;
- e) falsifikovanje dokumenata, odluka, rješenja, zaključaka, zapisnika i drugih službenih dokumenata organa Univerziteta i organizacionih jedinica;
- f) neizvršavanje ili neopravданo odbijanje izvršavanja radnih i drugih obaveza utvrđenih ugovorom o radu i drugim opštim aktima;
- g) nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje radnih i drugih obaveza utvrđenih ugovorom o radu i opštim aktima, čime se Univerzitetu nanosi veća materijalna ili druga šteta ili se remeti proces rada na Univerzitetu;
- h) neopravданo odbijanje izvršenja zakonitih naredbi ili naloga Rektora ili neposrednog rukovodioca;
- i) preduzimanje radnji ili njihovo propuštanje koje dovodi do povrede prava na jednako postupanje (diskriminacije) radnika ili studenata;

- j) davanje neistinitih podataka važnih za zaključivanje ugovora o radu;
- k) ugovaranje, odnosno obavljanje poslova iz djelatnosti Univerziteta za svoj ili tuđi račun, bez saglasnosti nadležnih organa Univerziteta;
- l) neopravdano odbijanje učestvovanja u radu komisija za izbor i imenovanje, komisija u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka i magistra na Univerzitetu te drugim radnim tijelima Univerziteta i organizacionih jedinica;
- m) neopravdano izostajanje sa posla uzastopno tri radna dana;
- n) zloupotreba prava na odsustvovanje sa posla zbog privremene spriječenosti za rad;
- o) neizvršavanje pravosnažnih sudskeih odluka;
- p) davanje netačnih podataka, ako je to bilo od bitnog uticaja na donošenje odluka organa Univerziteta ili organizacionih jedinica;
- q) izazivanje nereda ili tuče sa zaposlenicima ili trećim licima za vrijeme rada na Univerzitetu;
- r) narušavanje ugleda Univerziteta čime se Univerzitetu nanosi materijalna ili druga šteta;
- s) prouzrokovanje veće materijalne štete Univerzitetu ili trećim licima, namjerno ili iz krajnje nepažnje;
- t) neopravdano odbijanje učestvovanja u spašavanju radnika i imovine Univerziteta ili sprječavanju nastanka štete, osim ako bi time bio ugrožen život radnika;
- u) neopravdano odbijanje izvršavanje poslova u periodu uvedenog prekovremenog rada;
- v) upotreba alkohola ili narkotičkih sredstava za vrijeme radnog vremena ili dolazak na rad u pripitom stanju ili pod dejstvom narkotičkih sredstava;
- w) odbijanje zaposlenika na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad organizovano u smislu člana 88. ovog Pravilnika;
- x) uništenje, oštećenje, iznošenje ili skrivanje službenih spisa, dokumenata i drugih isprava;
- y) zloupotreba korištenja pečata ili štambilja;
- z) nošenje oružja u prostoru Univerziteta;
- aa) političko organizovanje ili djelovanje na Univerzitetu;
- bb) činjenje lakših prijestupa i lakših povreda radnih obaveza u povratu;
- cc) neobavještavanje Rektora o nastavku rada na Univerzitetu u propisanom roku iz člana 151. ovog Pravilnika,
- dd) prilaganje dokumenata ili izjava od strane akademskog osoblja u toku postupka prijave na konkurs za koje se kasnije utvrdi da su lažni;
- ee) nejavljivanje ljekaru radi otvaranja bolovanja zbog liječenja radnika koji su angažovani u nastavnom procesu, a za koje je, odgovarajućom medicinskom procedurom utvrđeno da su alkoholičari, ovisnici o narkoticima ili da boluju od zarazne ili duševne bolesti,
- ff) drugi teži prijestupi i teže povrede radnih obaveza iz ugovora o radu utvrđene zakonom ili drugim općim aktima Univerziteta.

Član 111.

Pod lakšim prijestupom i lakšom povredom radnih obaveza podrazumijeva se:

- a) neracionalno ili neekonomično korištenje materijalnih sredstava rada ili propuštanje prijavljivanja nastalog kvara na njima;
- b) iznošenje ili prenošenje netačnih podataka i informacija o radu, ako ta radnja nema većih štetnih posljedica po Univerzitet;
- c) neopravdani izostanak sa posla;
- d) neobavještavanje neposrednog rukovodioca o privremenoj spriječenosti za rad, pismenim putem, u roku od tri dana od dana nastupanja spriječenosti za rad;
- e) prouzrokovanje manje materijalne štete namjerno ili iz krajnje nepažnje;
- f) neopravdano kašnjenje na posao ili raniji odlazak sa posla bez odobrenja neposrednog rukovodioca,
- g) napuštanje radnog mjesta u toku radnog vremena bez odobrenja neposrednog rukovodioca ili iz neopravdanih razloga;
- h) nekorekstan odnos i neuljudno ponašanje prema radnicima i trećim licima za vrijeme rada;

- i) svako nemarno, neblagovremeno ili nekvalitetno obavljanje poslova radnog mesta bez većih štetnih posljedica;
- j) prikrivanje materijalne štete koje pričini drugi radnik, student ili treće lice;
- k) nedostojno, uvrjedljivo ili na drugi način neprimjereno ponašanje prema radnicima, studentima ili trećim licima kao i kršenje Kodeksa nastavničke etike;
- l) teži prijestup ili teža povreda radnih obaveza iz ugovora o radu utvrđena u članu 110. ovog Pravilnika, ako istim nisu nastupile teže štetne posljedice za Univerzitet i ako je, zbog prirode težeg prijestupa odnosno teže povrede, osnovano očekivati od Univerziteta da sa radnikom nastavi radni odnos.

Član 112.

- (1) Svaki radnik Univerziteta ima pravo da, protiv drugog radnika za koga postoji prepostavka daje učinio lakši ili teži prijestup, odnosno lakšu ili težu povedu radne obaveze iz ugovora o radu, podnese pismenu prijavu za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti tog radnika, koja mora biti obrazložena.
- (2) Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se neposrednom rukovodiocu radnika (rukovodiocu organizacione/podorganizacione jedinice, odnosno generalnom sekretaru).

Član 113.

- (1) Po prijemu prijave iz člana 112. ovog Pravilnika ili na osnovu ličnog saznanja da postoji prepostavka da je radnik učinio lakši ili teži prijestup odnosno lakšu ili težu povedu radnih obaveza iz ugovora o radu, neposredni rukovodilac dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od saznanja, podnijeti Rektoru zahtjev za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti radnika (u daljem tekstu: zahtjev).
- (2) Zahtjev obavezno sadrži detaljan opis i kvalifikaciju prijestupa, odnosno povrede radne obaveze.
- (3) Zahtjev mora biti činjenično obrazložen, uz navođenje mjesta, vremena i načina na koji je prijestup odnosno povreda učinjena te posljedica koje su zbog toga nastale ili mogle nastati.
- (4) Uz prijavu se obavezno prilaže i svi potrebni dokazi, te predlaže izvođenje i drugih dokaza kao što su: saslušanje svjedoka, uviđaj, uvid u javne isprave i sl.
- (5) Postupak za utvrđivanje odgovornosti radnika može pokrenuti i Rektor na osnovu ličnog saznanja o učinjenom prijestupu, odnosno povredi radne obaveze.

Član 114.

- (1) Ako se prema podnesenom zahtjevu i priloženim dokazima radi o lakšem prijestupu, odnosno lakšoj povredi radnih obaveza iz ugovora o radu iz člana 111. ovog Pravilnika, Rektor će pismeno upozoriti radnika, u roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje pismeno upozorenje.
- (2) Rektor će, prije izdavanja pismenog upozorenja iz prethodnog stava, pozvati radnika da se pismenim putem izjasni o elementima odgovornosti u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva, osim ako ocijeni da postoje okolnosti zbog kojih nije osnovano očekivati da to učini.
- (3) Pismeno upozorenje iz stava (1) ovog člana sadrži elemente, odnosno opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se zaposlenik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da će mu se otkazati ugovor o radu, bez davanja predviđenog otkaznog roka, za slučaj da se takav prijestup, odnosno povreda radne obaveze ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pismenog upozorenja.

Član 115.

- (1) Ako se prema podnesenom zahtjevu i priloženim dokazima radi o težem prijestupu odnosno težoj povredi radnih obaveza iz ugovora o radu iz člana 110. ovog Pravilnika, Rektor će donijeti rješenje o pokretanju postupka za otakaz ugovora o radu.
- (2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dozvoljen prigovor.

Član 116.

- (1) Rješenje iz člana 115. ovog Pravilnika sadrži: ime i prezime radnika protiv kojeg se pokreće postupak, radno mjesto na koje je raspoređen, činjenični opis težeg prijestupa odnosno povrede radnih obaveza, vrijeme, mjesto i način izvršenja, pravnu kvalifikaciju težeg prijestupa odnosno povrede, posljedice nastale učinjenim težim prijestupom odnosno povredom, podatak o eventualnoj nastaloj šteti, okolnosti pod kojima je teži prijestup odnosno povreda učinjena, dokaze za iznesene navode i druge podatke neophodne za vođenje postupka.
- (2) Rektor će istovremeno sa donošenjem rješenja iz stava (1) ovog člana obavezno omogućiti radniku da se pismenim putem izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret u roku od tri dana od dana prijema rješenja.
- (3) Rješenje iz stava 1. ovog člana sadrži i imena članova komisije koja će provesti postupak, a koja se sastoji od tri člana, od čega su, u pravilu, dva diplomirana pravnika i jedan član iz reda radnika organizacione/podorganizacione jedinice odnosno Sekretarijata u koju je raspoređen radnik protiv kojeg se vodi postupak. Rješenjem se određuje predsjednik komisije i jedan rezervni član, koji mijenja predsjednika ili člana komisije.
- (4) Komisija radi na sjednicama u punom sastavu.
- (5) Administrativno-stručne poslove vezane za rad komisije obavlja Pravna služba Univerziteta.
- (6) Uz rješenje iz stave (1) ovog člana prilaže se svi raspoloživi dokazi i druga dokumentacija.

Član 117.

Rješenje iz člana 116. ovog Pravilnika dostavlja se komisiji i radniku protiv kojeg je pokrenut postupak.

Član 118.

- (1) Predsjednik komisije dužan je sazvati sjednicu na kojoj će se razmotriti podneseni zahtjev te izvesti/ocijeniti priloženi dokazi i raspoloživa dokumentacija, kao i pismeno izjašnjenje radnika.
- (2) Komisija može, po svojoj ocjeni, pribaviti ili izvesti i druge dokaze.
- (3) Komisija može na sjednicu pozvati radnika radi izjašnjenja o elementima odgovornosti.
- (4) U slučaju da radnik odbije prijem rješenja iz člana 116. stav (1) ovog Pravilnika ili se ne odazove pozivu komisije, sjednica, radi utvrđivanja njegove odgovornosti će se voditi bez njegovog prisustva.
- (5) O svom radu komisija sačinjava zapisnik.

Član 119.

- (1) Nakon provedenog postupka iz člana 118. ovog Pravilnika, komisija je dužna u zapisniku utvrditi odgovarajući prijedlog i zapisnik dostaviti Rektoru u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja iz člana 116. stav (1) ovog Pravilnika.
- (2) Komisija može utvrditi slijedeći prijedlog:
 - a) da se odbije, kao neosnovan, zahtjev za pokretanje postupka, ako utvrdi da radnik nije učinio odnosno da nema dokaza da je učinio teži prijestup,odnosno težu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu koja mu se stavlja na teret;
 - b) da se zaposleniku otkaže ugovor o radu, ako utvrdi da je radnik učinio teži prijestup,odnosno težu povredu radnih obaveza bez poštivanja otkaznog roka ili

- c) da se zaposlenik pismeno upozori, ako u provedenom postupku, utvrди da je radnik učinio lakši prijestup, odnosno lakšu povredu radnih obaveza.

Član 120.

- (1) Na osnovu dostavljenog pismenog prijedloga Komisije iz prethodnog člana Rektor donosi odgovarajuću odluku.
- (2) U slučaju da se radniku otkaže ugovor o radu zbog učinjenog težeg prijestupa, odnosno teže povrede radne obaveze, prestaje mu ugovor o radu danom uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.
- (3) U slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu, na Univerzitet je teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu po osnovu iz prethodnog stava.

4. Odgovornost nosilaca funkcija u organima Univerziteta i akademskog osoblja

Član 121.

- (1) Nosioci funkcija u organima Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, kao i akademsko osoblje imaju naglašenu društvenu odgovornost.
- (2) U slučaju postojanja pretpostavke da su lica iz stava (1) ovog člana, osim Rektora, učinila teže ili lakše prijestupe ili povrede radnih obaveza iz ugovora o radu utvrđene u članovima 110. i 111. ovog Pravilnika pokreće se postupak za utvrđivanje njihove odgovornosti na način i u rokovima utvrđenim članu 109. te članovima 112. do 120. ovog Pravilnika.
- (3) U slučaju postojanja pretpostavke da je Rektor učinio teži ili lakši prijestup ili povredu radne obaveze iz ugovora o radu, Upravni odbor po prijavi ili samoinicijativno na osnovu saznanja pokreće postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti.
- (4) Ako se prema podnesenoj prijavi, odnosno saznanju i prikupljenim dokazima radi o lakšem prijestupu ili povredi radne obaveze iz ugovora o radu Upravni odbor će pismeno upozoriti Rektora na način i u roku utvrđenom u članu 114. ovog Pravilnika.
- (5) Ako prema podnesenoj prijavi i prikupljenim dokazima radi o težem prijestupu ili povredi radne obaveze iz ugovora o radu Upravni odbor donosi rješenje o pokretanju postupka za otkaz ugovora o radu, protiv kojeg nije dozvoljeno podnošenje prigovora.
- (6) Na dalji tok postupka iz stava (5) ovog člana analogno se primjenjuju odredbe člana 116. do 120. ovog Pravilnika.

Član 122.

- (1) U slučaju kada je radniku Univerziteta određena mjera pritvora u krivičnom postupku, Rektor je obavezan donijeti odluku o suspenziji tog radnika do prestanka trajanja mјere pritvora.
- (2) U slučaju kada je protiv radnika Univerziteta potvrđena optužnica za krivična djela podmićivanja i protiv službene i druge odgovorne dužnosti, krivična djela protiv spolne slobode i morala ili za druga krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora veća od pet godina, Rektor je obavezan donijeti odluku o suspenziji tog radnika do okončanja krivičnog postupka.
- (3) Protiv odluke o suspenziji iz stavova (1) i (2) ovog člana može se podnijeti prigovor Upravnom odboru u roku od 30 dana od dana prijema odluke.
- (4) Prigovor ne odlaže izvršenje odluke.
- (5) Za radnika kojem je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca za neko od krivičnih djela iz stava (2) ovog člana, Rektor je obavezan donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa i jednostrano raskinuti ugovor o radu danom pravosnažnosti presude, bez poštivanja otkaznog roka.
- (6) Sigurnosna ili zaštitna mјera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti izvršava se danom pravosnažnosti akta kojim je mјera izrečena.
- (7) U slučaju iz stavova (1) i (5) ovog člana nosiocima funkcija na Univerzitetu prestaje mandat, a organ nadležan za imenovanje i razrješenje donosi odluku o prijevremenom razrješenju tog lica sa funkcije.

- (8) Odredba stava (2) ovog člana shodno se primjenjuje i na nosioce funkcija na Univerzitetu, u kojem slučaju organ nadležan za njegovo imenovanje i razrješenje donosi odluku o suspenziji (najduže do isteka mandata), nakon čega donosi odluku o imenovanju vršioca dužnosti na period do šest mjeseci, sa mogućnošću ponavljanja takvog imenovanja.
- (9) Tokom trajanja suspenzije radniku, odnosno nosiocu funkcije na Univerzitetu pripada naknada plaće u visini od 50% njegove osnovne plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio suspenziji.
- (10) Ako krivični postupak u smislu stavova (1) i (2) ovog člana bude obustavljen pravosnažnom odlukom ili ako pravosnažnom odlukom suda bude oslobođen optužbi ili je optužba protiv njega odbijena osim zbog nenađežnosti, radniku odnosno nosiocu funkcije na Univerzitetu koji je bio suspendovan pripada razlika iznosa između naknade plaće primljene po osnovu stava (9) ovog člana i punog iznosa osnovne plaće za period suspenzije.
- (11) Radnik koji je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca za neko od krivičnih djela iz stava (2) ovog člana ne može se angažovati ni po kojem osnovu na Univerzitetu.

5. Otkaz ugovora o radu od strane radnika

Član 123.

- (1) Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka u slučaju da je Univerzitet odgovoran za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.
- (2) U slučaju otkaza ugovora o radu iz stava (1) ovog člana, radnik ima sva prava u skladu sa zakonom kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane Univerziteta.

6. Rok za otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka

Član 124.

Ugovor o radu, u slučaju iz člana 109. i 123. ovog Pravilnika, može se otkazati u roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz, ali najduže u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.

7. Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

Član 125.

- (1) Odredbe Zakona i ovog Pravilnika koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i u slučaju kada Univerzitet otkaže ugovor radniku i istovremeno mu ponudi zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima.
- (2) Ako radnik prihvati ponudu iz stava 1. ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava dopuštenost takve izmjene ugovora.
- (3) O ponudi za zaključivanje ugovora pod izmijenjenim okolnostima, radnik se mora izjasniti u roku od najduže 10 dana.

8. Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto

Član 126.

- (1) U hitnim slučajevima kao što su: zamjena iznenada odsutnog radnika, iznenadnog povećanja obima posla radnog mjesta, smanjenja obima posla radnih mjesta vezanih za nastavni proces, sprečavanja nastanka veće štete, kvara na objektima/postrojenjima/sredstvima rada, elemen-

- tarne nepogode i drugih objektivnih razloga, Rektor može donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto, a najduže do 60 dana u toku jedne kalendarске godine.
- (2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, radniku se plaća i naknade obračunavaju kao da je radio na radnom mjestu za koji ima zaključen ugovor o radu.
 - (3) Zahtjev za zaštitu prava podnesen na odluku Rektora iz stava 1. ovog člana ne odlaže njeno izvršenje.

9. Neopravdani otkaz ugovora

Član 127.

Radniku se ne može otkazati ugovor o radu iz neopravdanih razloga, utvrđenih članom 98. Zakona o radu.

10. Forma i trajanje otkaznog roka

Član 128.

- (1) Otkaz se daje u pismenoj formi.
- (2) Poslodavac mora u pismenoj formi obrazložiti otkaz.
- (3) Otkaz se dostavlja radniku, odnosno Univerzitetu, kad ga otkazuje radnik.

Član 129.

- (1) Ako ugovor o radu prestaje otkazom radnika, otkazni rok traje mjesec dana.
- (2) Ako ugovor o radu prestaje otkazom Univerziteta otkazni rok traje tri mjeseca.
- (3) Otkazni rok počinje da teče od dana uručenja pismenog otkaza radniku odnosno Univerzitetu.
- (4) Otkaz u ime Univerziteta daje Rektor.
- (5) Otkaz osnovnog ugovora o radu Rektora kao nastavnika daje predsjednik Upravnog odbora Univerziteta.

XIV OTPREMNINA

Član 130.

- (1) Radnik koji je sa Univerzitetom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem se otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor o radu otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa od strane zaposlenika, ima pravo na otpremninu u iznosu od 35% prosječne mjesечne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada na Univerzitetu, s tim da ne može biti veća od šest prosječnih mjesecnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.
- (2) Način, uslovi i rokovi isplate otpremnine utvrđuje se pisanim ugovorom između Rektora i radnika.

XV OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

1. Odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa

Član 131.

- (1) O pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa odlučuje Rektor.

- (2) O pojedinačnim pravima i obavezama iz radnog odnosa Rektora odlučuje Upravni odbor ili lice koje Upravni odbor ovlasti.
- (3) Odluke, rješenja i drugi akti koji se donose u postupku ostvarivanja prava i obaveza zaposlenika iz radnog odnosa, obavezno se dostavljaju radniku na koga se odnose u pismenoj formi, sa obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku, u rokovima određenim zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Univerziteta.

2. Ostvarivanje pojedinačnih prava radnika

Član 132.

Radnik ostvarivanje svojih prava iz radnog odnosa može zahtijevati od nadležnih organa Univerziteta, pred nadležnim sudom i drugim organom u skladu sa zakonom.

3. Zaštita prava iz radnog odnosa

Član 133.

- (1) Radnik koji smatra da mu je odlukom, rješenjem ili drugim aktom Rektora, povrijeđeno neko njegovo pravo iz radnog odnosa može u roku 30 dana od dana dostave tog akta kojim je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava iz radnog odnosa, podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnem odboru radi ostvarivanja tog prava.
- (2) Upravni odbor dužan je donijeti odluku po Zahtjevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora.
- (3) Ukoliko Upravni odbor u roku iz stava (2) ovog člana ne udovolji zahtjevu radnika, isti može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.
- (4) Zaštita povrijeđenog prava pred nadležnim sudom može se zahtijevati samo ukoliko je radnik prethodno podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana osim u slučaju ako radnik tužbom zahtjeva naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa.

Član 134.

- (1) Prije podnošenja tužbe radnik i Rektor mogu se dogovoriti o mirnom rješavanju spora na način i pod uslovima predviđenim zakonom.
- (2) Ukoliko se postupak iz stava (1) ovog člana ne okonča u roku od 60 dana ili se okonča neuspješno, radnik ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu u roku od 90 dana, koji teče od dana okončanja postupka mirenja.

XVI SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU

Član 135.

- (1) Radnici Univerziteta imaju pravo da formiraju vijeće zaposlenika koje će ih zastupati u zaštiti njihovih prava i interesa na Univerzitetu.
- (2) Vijeće zaposlenika formira se na prijedlog reprezentativnog sindikata ili na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih na Univerzitetu.
- (3) Vijeće zaposlenika se formira na način i u postupku propisanim zakonom.

Član 136.

- (1) Vijeće zaposlenika formira se na prijedlog reprezentativnog sindikata ili na prijedlog 20% radnika Univerziteta sa punim radnim vremenom na Univerzitetu.
- (2) Vijeće zaposlenika formira se u postupku i na način, te radi i djeluje u skladu sa zakonom.

Član 137.

Na uslove, način i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, ovlaštenja na Univerzitetu, te postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata primjenjuju se odredbe Zakona.

XVII RAD SINDIKATA I ZAŠTITA SINDIKALNOG POVJERENIKA

Član 138.

Radi zaštite svojih ekonomskih i socijalnih prava i interesa radnici imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organizirati sindikat, te se u njega učlaniti, u skladu sa Statutom ili pravilima tog sindikata.

Član 139.

- (1) Radnici slobodno odlučuju o svom stupanju u sindikat ili istupanju iz njega.
- (2) Radnik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva ili nečlanstva u sindikatu.

Član 140.

- (1) Rektor je dužan da obezbjedi uvjete za rad i djelovanje sindikata u skladu sa kolektivnimugovorom.
- (2) Mišljenja, prijedlozi, žalbe i svi nastali nesporazumi o pravima iz rada i po osnovu rada rješavat će se direktnim pregovorima između Rektora i sindikata.

Član 141.

Sindikalni povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike zbog obavljanja sindikalne aktivnosti.

Član 142.

Rektor može, samo uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, otkazati ugovor o radu sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon obavljanja te dužnosti.

XVIII ŠTRAJK

Član 143.

- (1) Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih članova.
- (2) Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima sindikata o štrajku i kolektivnim ugovorom.
- (3) Štrajk ne može započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog Zakonom o radu, odnosno prije provođenja drugog postupka mirnog rješavanja spora o kojem su se strane sporazumjele.

Član 144.

Štrajk se mora najaviti Rektoru u pismenom obliku, najkasnije deset dana prije početka štrajka uz navođenje razloga, mjesta, dana i vremena početka štrajka.

Član 145.

- (1) Radnik slobodno odlučuje o svom sudjelovanju u štrajku.
- (2) Radnik ne može biti ni na koji način prisiljavan da učestvuje u štrajku.
- (3) Radnik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenika zbog organizovanja ili sudjelovanja u štrajku.
- (4) Organizovanje i učestvovanje u štrajku, organizovanom u skladu sa Zakonom o štrajku, Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata o štrajku, ne predstavlja povredu ugovora o radu.

Član 146.

Ako se radnik ponaša suprotno članu 145. stav (4) ovog Pravilnika ili ako za vrijeme štrajka namjerno nanese štetu Univerzitetu, može mu se dati otkaz ugovora, u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

XIX POSEBNE ODREDBE

1. Privremen i povremen poslovi

Član 147.

- (1) Privremenim i povremenim poslovima smatraju se poslovi koji ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom i koji ne traju duže od 60 dana u toku kalendarske godine.
- (2) Privremenim i povremenim poslovima iz stava (1) ovog člana smatraju se:
 - a) izrada stručnih elaborata i sl;
 - b) priprema i održavanje stručnih seminara, savjetovanja, obuke po posebnim programima i sl;
 - c) prevodilački poslovi, osim onih za čije obavljanje je sistematizovano i popunjeno radno mjesto na Univerzitetu;
 - d) učešće u radu komisija i radnih tijela, ukoliko nisu poslovi sistematizovanih radnih mjesta,
 - e) opravke sredstava rada i instalacija i
 - f) drugi poslovi koji nisu poslovi sistematizovanih radnih mjesta, a imaju karakter privremenih i povremenih poslova.
- (3) Za obavljanje poslova iz stava (2) ovog člana zaključuje se ugovor u pismenoj formi.
- (4) Ugovor iz stava (1) ovog člana sadrži: vrstu, način i rok izvršenja posla, te iznos naknade za izvršeni posao.
- (5) Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima kao i za radnike u radnom odnosu i druga prava u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

2. Prava radnika – kandidata za neku od javnih dužnosti

Član 148.

- (1) Radnik koji je kandidat za neku od javnih dužnosti u organe Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općine, za vrijeme predizborne kampanje ima pravo na neplaćeno odsustvo u trajanju do dvadeset radnih dana.
- (2) O korištenju odsustva iz stava (1) ovog člana, radnik mora pismeno obavijestiti Rektora najmanje tri dana ranije.
- (3) Na zahtjev radnika, umjesto odsustva iz stave (1) ovog člana, radnik može pod istim uvjetima koristiti godišnji odmor, u trajanju na koje ima pravo do prvog dana glasanja.
- (4) Ako je za sticanje ili ostvarivanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa sa istim poslodavcem, neplaćeno odsustvo iz stava (1) ovog člana izjednačava sesa vremenom provedenim na radu.

3. Prava radnika izabranog ili imenovanog na javnu dužnost ili na profesionalnu funkciju u sindikatu

Član 149.

- (1) Radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti u organe Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada ili općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije, od dana izbora odnosno imenovanja.

- (2) Odluku o mirovanju prava i obaveza radnika u smislu prethodnog stava ovog člana, donosi Rektor na zahtjev radnika.
- (3) Radnik koji nakon završenog mandata iz stave (1) ovog člana želi da se vrati na Univerzitet dužan je Rektora o tome obavijestiti u roku od 30 dana od prestanka mandata, a Rektor je dužan radnika primiti na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti i radnika rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na dužnost ili na druge odgovarajuće poslove, osim ukoliko je prestala potreba za obavljanjem tih poslova u smislu člana 96. Zakona o radu.
- (4) Ako Univerzitet ne može vratiti radnika na rad zbog prestanka potrebe iz razloga utvrđenih u prethodnom stavu, dužan mu je isplatiti otpremninu iz člana 130. ovog Pravilnika.
- (5) Ako radnik, u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja profesionalne funkcije iz stava (1) ovog člana, pismeno ne obavijesti Rektora da želi nastaviti rad na Univerzitetu, odnosno u istom roku se ne javi na posao, otkazuje mu se ugovor o radu narednog dana po isteku tog roka.
- (6) Radniku iz reda akademskog osoblja, tokom trajanja javne dužnosti ili profesionalne funkcije, na njegov zahtjev, miruju i propisani rokovi u pogledu sticanja uslova za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna ili umjetnička zvanja.
- (7) Odluku iz stava (6) ovog člana donosi Senat.

XX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 150.

(Korištenje slobodne studijske godine)

Akademskom osoblju koje je plaćenu slobodnu studijsku godinu (sabbatical) koristilo po ranijim propisima, u ukupan broj korištenih plaćenih slobodnih studijskih godina (sabbatical) iz člana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli-prečišćeni tekst broj: 04-2214-1-1/22 od 20.04.2022. godine uračunavaju se studijske godine koje su korištene u skladu sa ranijim propisima.

Član 151.

Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika iz radnog odnosa započeti prije stupanja na snagu Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli broj: 04-7098-2/16 od 13.10.2016. godine, okončat će se po odredbama ranijeg Pravilnika.

Član 152.

Stupanjem na snagu Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli broj: 04-7098-2/16 od 13.10.2016. godine prestaje da važi Pravilnik o radu Univerziteta u Tuzli broj: 04-8658-2/13 od 26.11.2013. godine, broj: 04-4502-6.1/14 od 15.07.2014. godine i broj: 04-7632-5/14 od 10.12.2014. godine.

Član 153.

Drugi Prečišćeni tekst Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli obuhvata:

- Pravilnik o radu Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 04-295-1-3/20 od 21.01.2020.godine;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 04-2398-1-4/20 od 04.06.2020. godine;
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli -Prečišćeni tekst broj: 04-4038-1-2/20 od 17.09.2020. godine;
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 04-2987-1-2/21 od 23.06.2021. godine;
- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli -Prečišćeni tekst broj: 04-7279-1-3/21 od 22.12.2021 godine;

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 04-2214-1-1/22. od 20.04.2022. godine.

Član 154.

Drugi prečišćeni tekst Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavlјivanja na oglasnoj tabli Univerziteta u Tuzli, a važnost njegovih odredbi utvrđena je u pravilnicima koji su obuhvaćeni drugim prečišćenim tekstom Pravilnika.

UNIVERZITET U TUZLI

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Broj: 04-2214-1-2/22

Tuzla, 20.04.2022. godine

Dr. sci. Semir Ahmetbegović, vanr. prof.

PRIJAVNI OBRAZAC

IME (IME JEDNOG RODITELJA) PREZIME	
ADRESA	
BROJ TELEFONA	
E-mail	
STEPEN STRUČNE SPREME I ZVANJE	
KRATKA BIOGRAFIJA	

Naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos	
---	--

Mjesto: _____

PODNOŠILAC PRIJAVE

Datum: _____
